

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

Član 1

U Zakonu o autorskom i srodnim pravima („Službeni list CG“, br. 37/11 i 53/16) u članu 37 st. 4 i 5 i članu 73 stav 2 riječi: „autorskog i srodnih“ brišu se.

Član 2

Poslije člana 47 dodaje se novi odsjek koji glasi:

**„Odsjek 2.
Slobodno korišćenje“.**

Član 3

U članu 48 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „prava, a uz obavezu“ zamjenjuju se riječima: „prava i bez“.

Član 4

Poslije člana 48 brišu se riječi:

**„Odsjek 2.
Slobodno korišćenje“.**

Član 5

Poslije člana 145a dodaje se novi član koji glasi:

**„Shodna primjena
Član 145b“**

Odredbe ovog zakona o elementima autorskog djela, pretpostavci autorstva, koautorima i autorima spojenih djela, sadržaju i ograničenju moralnih prava, imovinskim i drugim pravima autora, sadržajnim ograničenjima autorskog prava, računanju rokova autorskog prava, odnosu između autorskog prava i prava svojine, autorskom pravu u pravnom prometu, autorskom djelu iz radnog odnosa, evidenciji predmeta zaštite, zaštiti prava, odnosu sa stranim elementima i nadzoru, shodno se primjenjuju i na prava proizvođača baza podataka, ako odredbama čl. 139 do 145a ovog zakona nije drukčije određeno.“

Član 6

U članu 146 stav 3 riječi: „autorskog i srodnih“ brišu se.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Član 164, član 165 st. 1 i 3, član 166a, član 166b tač. 1, 2, 3, 5, 6 i 7, čl. 170 i 177 ovog zakona primjenjuju se na sve nezavisne upravljačke subjekte osnovane u Crnoj Gori.

Član 164, član 165 st. 1 i 3, član 166a, član 166b tač. 1, 2, 3, 5, 6 i 7, čl. 170 i 177 ovog zakona primjenjuju se na sve nezavisne upravljačke subjekte osnovane u Evropskoj uniji.“

Član 7

Poslije člana 146 dodaje se novi član koji glasi:

„Pojmovi kolektivnog ostvarivanja prava Član 146a

U smislu člana 37 st. 4 i 5, člana 73 stav 2, člana 146 i čl. 147 do 180k ovog zakona:

- 1) organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je svaka organizacija koja je u skladu sa zakonom ili prenosom prava, odobrenjem ili drugim ugovornim sporazumom ovlašćena da upravlja autorskim ili srodnim pravima u ime više od jednog nosioca prava, radi zajedničke koristi tih nosioca prava, kao svojom jedinom ili glavnom svrhom i koja je:
 - a) u vlasništvu je svojih članova ili je pod njihovim nadzorom i/ili;
 - b) organizovana na neprofitnoj osnovi;
- 2) nezavisni upravljački subjekat je svaka organizacija koja je u skladu sa zakonom ili prenosom prava, odobrenjem ili drugim ugovornim sporazumom ovlašćena da upravlja autorskim ili srodnim pravima u ime više od jednog nosioca prava, radi zajedničke koristi tih nosioca prava, kao svojom jedinom i glavnom svrhom i koja:
 - a) nije u vlasništvu ni pod nadzorom, u cjelini ili djelimično, nosilaca prava, i
 - b) je organizovana na profitnoj osnovi;
- 3) nosilac prava je svako lice ili subjekat, osim organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, koje je nosilac autorskog ili srodnog prava, ili koje u skladu sa sporazumom o korišćenju prava ili zakonom ima pravo na dio prihoda od prava;
- 4) član je nosilac prava ili subjekat koji zastupa nosioce prava, uključujući i druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja nosilaca prava, koji ispunjava uslove za članstvo u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava i koji je primljen u njeno članstvo;
- 5) statut je osnovni opšti akt koji sadrži pravila o organizaciji i funkcionisanju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava;
- 6) opšta skupština članova je organ organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u kojem članovi učestvuju i ostvaruju svoja glasačka prava nezavisno od pravnog oblika organizacije;
- 7) direktor je:

- a) svaki član upravnog odbora u slučaju kada je zakonom ili statutom organizacije za kolektivno ostvarivanje prava propisana jedinstvena uprava;
 - b) svaki član upravnog ili nadzornog odbora u slučaju kada je zakonom ili statutom organizacije za kolektivno ostvarivanje prava predviđena dvojna uprava;
- 8) prihod od prava je prihod koji prikuplja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava za račun nosilaca prava, bez obzira proizilazi li to iz isključivog prava ili prava na naknadu;
- 9) naknada za upravljanje je iznos koji naplaćuje, odbija ili kompenzuje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava od prihoda od prava ili bilo kojeg drugog prihoda koji proizlazi iz ulaganja prihoda od prava, kako bi pokrila troškove svog upravljanja autorskim prava ili srodnim pravima;
- 10) sporazum o zastupanju znači svaki sporazum između organizacije za kolektivno ostvarivanje prava kojim jedna organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ovlašćuje drugu organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da ostvaruje prava koja ona zastupa, uključujući i sporazum zaključen u skladu sa čl. 180h. i 180i ovog zakona;
- 11) korisnik je svako lice ili subjekat koji preuzima radnje za koje je potrebno odobrenje nosioca prava ili plaćanje naknade nosiocima prava, a koji ne nastupa kao potrošač;
- 12) repertoar su autorska djela ili drugi sadržaji za koja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ostvaruje prava;
- 13) ovlaštenje za područje više država je ovlaštenje koje se odnosi na teritoriju više od jedne države članice Evropske unije;
- 14) online prava na muzičkim djelima su bilo koja od prava autora na muzičkom djelu propisana članom 21 i čl. 25 do 31 ovog zakona, koja su potrebna za pružanje online usluge.“

Član 8

U glavi VI, u nazivu odjeljka A riječi: „autorskog i srodnih“ brišu se.

Član 9

U članu 147 stav 1 briše se.

U stavu 2 riječi: „(u daljem tekstu: članovi)“ brišu se, a poslije riječi: „osnivaju organizaciju“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 3 poslije riječi „Organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Organizacija u svoje ime, a za račun svojih članova ostvaruje autorska i druga prava na njihovim objavljenim autorskim djelima, odnosno predmetima srodnih prava (u daljem tekstu: predmeti zaštite).“

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da djeluje u najboljem interesu nosilaca prava čija prava zastupa i ne smije im nametati obaveze koje nijesu objektivno nužne za zaštitu njihovih prava i interesa ili za efikasno upravljanje njihovim pravima.“

Dosadašnji st. 2 do 6 postaju st. 1 do 5.

Član 10

U članu 148a u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „organizaciji“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 2 poslije riječi „organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“, a poslije riječi „organizaciji“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Član 11

U članu 149 stav 1 tačka 1 riječi: „st. 1 i 2“ brišu se, a poslije riječi „zakona“ dodaju se riječi: „i pravila čije je donošenje propisano odredbama ovog zakona“.

U tački 2 riječ „koje“ briše se.

U tački 3 riječ „većine“ zamjenjuje se riječima: „značajno velikog dijela“.

U tački 4 tačka-zarez na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „ima po najmanje jednog člana organa upravljanja sa visokom stručnom spremom pravnog i ekonomskog smjera.“

Tačka 6 briše se.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Prilikom utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi u pogledu zastupanja značajno velikog dijela domaćih nosilaca prava iz stava 1 tačka 3 ovog člana, uzima se u obzir broj nosilaca prava, obim korišćenja njihovih djela i drugih predmeta zaštite, kao i srazmjera njihovih udjela u prikupljenim i raspodijeljenim naknadama, ukoliko je primjenjivo.“

Član 12

U članu 150 stav 1 riječi: „stav 6“ zamjenjuju se riječima: „stav 5“.

U st. 2, 3 i 4 poslije riječi „organizaciji“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 5 poslije riječi „Organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“, a poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Član 13

U članu 151 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „organizaciji“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U tački 1 poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U tač. 2 i 3 poslije riječi „organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 2 poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Član 14

Član 152 briše se.

Član 15

U članu 153 stav 1 briše se.

U stavu 2 riječi: „stav 6“ zamjenjuju se riječima: „stav 5“.

U stavu 3 riječi: „Konačno rješenje“ zamjenjuju se riječju „Rješenje“.

U stavu 4 poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Član 16

U nazivu odjeljka B riječ „ČLANOVIMA“ zamjenjuje se riječima: „NOSIOCIMA PRAVA“.

Član 17

Član 154 mijenja se i glasi:

„Prava nosioca prava

Član 154

Nosioci prava imaju pravo da ovlaste organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava po svom izboru da upravlja njihovim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela ili drugim sadržajima po njihovom izboru, za područja država po njihovom izboru, nezavisno od države čiju nacionalnost ili boravište ima nosilac prava ili sjedišta organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Nosioci prava imaju pravo ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava po svom izboru da upravlja njihovim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela ili drugim

sadržajima po njihovom izboru, za područja država po njihovom izboru, nezavisno od države članice Evropske unije čiju nacionalnost ili boravište ima nosilac prava ili sjedišta organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz st. 1 i 2 ovog člana dužna je da upravlja pravima, kategorijama prava ili vrstama djela i drugim sadržajima iz st. 1 i 2 ovog člana, pod uslovom da je upravljanje obuhvaćeno područjem njene djelatnosti, osim ako postoje objektivno opravdani razlozi za odbijanje takvog upravljanja.

Nosioci prava imaju pravo da izdaju ovlašćenja za nekomercijalno korišćenje bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela, kao i drugih sadržaja po svom izboru, a organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da nosiocima prava čija prava ostvaruje objavi uslove pod kojima nosioci prava mogu izdavati ovlašćenja za nekomercijalno korišćenje svojih djela ili drugih sadržaja čije upravljanje su prepustili toj organizaciji.

Nekomercijalnim korišćenjem iz stava 4 ovog člana, smatra se korišćenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje privredna ili ekonomska korist.

Kada nosilac prava ovlasti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da upravlja njegovim pravima, on daje saglasnost posebno za svako pravo ili kategoriju prava ili vrstu djela i drugi sadržaj za koje daje ovlašćenje upravljanja organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, a takva saglasnost mora biti zavedena u obliku dokumenta.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da u svom statutu i/ili pravilima o sticanju članstva navede da nosioci prava imaju prava iz st. 1 do 5 ovog člana i člana 154a ovog zakona, objavi to na svojoj internet stranici, i obavijesti nosioce prava o tim pravima, kao i o svim uslovima vezanim za ostvarivanje prava iz stava 4 ovog člana, prije davanja ovlašćenja za upravljanje bilo kakvim pravom ili kategorijom prava ili vrstom djela i drugim sadržajima.“

Član 18

Poslije člana 154 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Otkazivanje ovlašćenja za upravljanje pravima Član 154a

Nosioci prava mogu otkazati ovlašćenje za upravljanje pravima, kategorijama prava ili vrstama djela i drugim sadržajima koje su povjerali organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava ili povući iz organizacije za kolektivno ostvarivanje prava bilo koje pravo, kategoriju prava ili vrstu djela i druge sadržaje po svom izboru, utvrđeno članom 154 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, za područja država po njihovom izboru, nakon razumnog otkaznog roka koji ne može biti duži od šest mjeseci.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može odlučiti da otkazivanje ili povlačenje iz stava 1 ovog člana proizvodi pravno dejstvo od kraja finansijske godine.

Ako postoje iznosi koji pripadaju nosiocima prava za korišćenje prava koji su nastali prije otkazivanja ili povlačenja prava iz stava 1 ovog člana ili u okviru ovlašćenja datog prije

nego što je stupilo na snagu takvo otkazivanje ili povlačenje prava, nosilac prava zadržava svoja prava prema organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava iz čl. 162, 162a, 162b, 162c, 164, 166a, 180g i 175 ovog zakona.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ne može ograničavati korišćenje prava predviđeno st. 1, 2 i 3 ovog člana, na način da kao uslov za ostvarivanje tih prava zahtijeva da se upravljanje pravima ili kategorijama prava ili vrstama djela i drugim sadržajima koji su predmet otkazivanja ili povlačenja povjeri drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

Pravila članstva organizacija za kolektivno ostvarivanje prava **Član 154b**

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da kao članove prihvati nosioce prava i subjekte koji zastupaju nosioce prava, uključujući i druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja nosioca prava, ako ispunjavaju uslove za članstvo koji se zasnivaju na objektivnim, transparentnim i nediskriminiranim kriterijumima.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da uslove za članstvo iz stava 1 ovog člana uvrsti u statut ili drugi akt kojim se utvrđuju uslovi za članstvo i da ih učini javno dostupnim.

Ukoliko organizacija za kolektivno ostvarivanje prava odbije da prihvati zahtjev za članstvo, dužna je da nosiocu prava pruži jasno objašnjenje razloga za odbijanje.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da statutom propiše odgovarajuće i efikasne mehanizme za učestvovanje njenih članova u postupcima donošenja odluka, pri čemu zastupljenost različitih kategorija članova mora biti poštena i uravnotežena.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da omogući svojim članovima da sa njom komuniciraju elektronskim sredstvima komunikacije, uključujući i komunikaciju u svrhu ostvarivanja članskih prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da vodi evidenciju o svojim članovima i redovno je ažurira.

Prava nosioca prava koji nijesu članovi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava **154c**

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da sva prava koja pripadaju njenim članovima na odgovarajući način primijeni i na nosioce prava koji nijesu njeni članovi, a koje zastupa na osnovu zakona, ustupanja prava ili bilo kog ugovornog sporazuma, osim prava koja se odnose na upravljanje i odlučivanje u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.“

Član 19

U članu 155 tačka 3 riječi: „i druge interne“ brišu se.

Član 20

Član 156 briše se.

Član 21

Član 157 mijenja se i glasi:

„Organi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava Član 157

Organi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava su:

- 1) opšta skupština članova;
- 2) upravni odbor;
- 3) izvršni direktor;
- 4) nadzorni odbor.“

Član 22

Član 158 mijenja se i glasi:

„Opšta skupština članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava Član 158

Opšta skupština članova saziva se najmanje jednom godišnje.

Opšta skupština članova je nadležna najmanje da:

- 1) Donosi statut, njegove izmjene i dopune i odlučuje o izmjenama uslova za članstvo u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava ako ti uslovi nijesu uređeni statutom;
- 2) odlučuje o imenovanju ili razrješenju direktora (članova upravnog i nadzornog odbora) i izvršnog direktora, ocjenjuje njihov opšti rad, odobrava njihove naknade i druge pogodnosti kao što su novčane i nenovčane pogodnosti, izdvajanja u penzijske fondove, pravo na druge nagrade i otpremninu;
- 3) donosi opšta pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nosiocima prava;
- 4) donosi opšta pravila o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
- 5) donosi opšta pravila o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlaze iz ulaganja prihoda od prava;
- 6) donosi opšta pravila o odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlaze iz ulaganja prihoda od prava;
- 7) odlučuje o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
- 8) donosi pravila o upravljanju rizikom;

- 9) odobrava kupovinu, prodaju ili zalaganje nekretnine;
- 10) odobrava spajanje i udruživanje, osnivanje ogranaka, preuzimanje drugih subjekata ili akcija ili prava u drugim subjektima;
- 11) odobrava uzimanje kredita, davanje kredita ili osiguranje kredita.

U organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava u kojoj postoji sistem dvojne uprave, opšta skupština članova ne odlučuje o imenovanju ili razrješenju članova upravnog odbora, ne odobrava njihove naknade i druge pogodnosti ako je za donošenje takvih odluka ovlašten nadzorni odbor.

Opšta skupština članova može prenijeti nadležnosti iz stava 2 tač. 8 do 11 ovog člana posebnom odlukom ili odredbom statuta na tijelo koje obavlja nadzornu funkciju.

U svrhu stava 2 tač. 3 do 6 ovog člana, opšta skupština članova je dužna da detaljnije odredi uslove za korišćenja prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlazi od ulaganja prihoda od prava.

Opšta skupština članova nadzire aktivnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava na način da, barem, odlučuje o imenovanju i razrješenju revizora i odobrava godišnje izvještaje o transparentnosti iz člana 166c ovog zakona.“

Član 23

Poslije člana 158 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Pravo glasa Član 158a

Svi članovi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava imaju pravo da učestvuju i glasaju na opštoj skupštini članova.

Ako su takvi kriterijimi utvrđeni i primjenjuju pošteno i srazmjerno, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može u svom statutu ili pravilima o članstvu koji moraju biti javno dostupni u skladu sa čl. 164b i 166b ovog zakona, ograničiti pravo članovima da učestvuju i pravo da glasaju na opštoj skupštini članova, na osnovu sljedećih kriterijuma:

- 1) trajanja članstva i/ili;
- 2) iznosa naknada koje je član primio ili koji mu pripada.

Svaki član organizacije za kolektivno ostvarivanje prava može, punomoćjem ovjerenim od strane notara, da ovlasti bilo koje fizičko ili pravno lice da umjesto njega i u njegovo ime učestvuje i glasa na opštoj skupštini članova, ako takvo ovlaštenje ne može dovesti do sukoba interesa (na primjer, ako član koji ga je imenovao i punomoćnik pripadaju različitim kategorijama nosilaca prava u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava).

Punomoćje iz stava 3 ovog člana važi samo za jednu opštu skupštinu članova.

Punomoćnik ima ista prava na opštoj skupštini članova kao i član koji ga je imenovao i dužan je da glasa u skladu sa uputstvima koje je dobio od člana koji ga je ovlastio.

Skupština predstavnika Član 158b

Nadležnosti opšte skupštine članova može izvršavati skupština predstavnika izabranih najmanje svake četiri godine od strane članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, pod uslovom da je:

- 1) obezbijeđeno odgovarajuće i efikasno učestvovanje članova u postupku odlučivanja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, i
- 2) da je zastupljenost različitih kategorija članova u skupštini predstavnika poštena i uravnotežena.

Čl. 158 i 158a ovog zakona shodno se primjenjuju i na skupštinu predstavnika.“

Član 24

Član 159 mijenja se i glasi:

„Nadzorna funkcija Član 159

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava mora imati nadzorni odbor koji obavlja nadzornu funkciju kroz trajno praćenje aktivnosti i izvršavanja dužnosti lica koja upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Različite kategorije članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava moraju biti pošteno i srazmjerno zastupljene u nadzornom odboru.

Svaki član nadzornog odbora dužan je da opštoj skupštini članova jednom godišnje dostavi izjavu o sukobu interesa koja sadrži informacije iz člana 159a stav 3 ovog zakona.

Nadzorni odbor je dužan da se redovno sastaje i nadležan je najmanje da:

- 1) izvršava ovlašćenja koje mu je povjerila opšta skupština članova, uključujući i ovlašćenja po osnovu člana 158 st. 3 i 4 ovog zakona;
- 2) prati aktivnosti i izvršavanje obaveza lica iz člana 159a ovog zakona, uključujući sprovođenje odluka opšte skupštine članova, a posebno opštih pravila iz člana 158 stav 2 tač. 3 do 6 ovog zakona.

Nadzorni odbor je dužan da najmanje jednom godišnje, opštoj skupštini članova dostavi izvještaj o izvršavanju svojih nadležnosti.“

Član 25

Poslije člana 159 dodaje se novi član koji glasi:

**„Obaveze lica koje upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje
prava
Član 159a**

Lica koja upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava dužna su da to čine sa posebnom pažnjom, na razborit i odgovarajući način, koristeći se pri tome najboljim upravnim i računovodstvenim postupcima i mehanizmima unutrašnje kontrole.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava dužne su da u svoje poslovanje uvedu i primjenjuju postupke kojima se izbjegava sukob interesa, a ako se takav sukob ne može izbjeći, da utvrde, upravljaju, nadziru i razotkriju stvarne ili moguće sukobe interesa kako bi se spriječilo da oni negativno utiču na zajedničke interese nosilaca prava koje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava zastupa.

Postupci iz stava 2 ovog člana uključuju obavezu svakog od lica koje upravlja poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da opštoj skupštini članova jednom godišnje dostavi izjavu o svim:

- 1) koristima koje ima od organizacije za kolektivno ostvarivanje prava;
- 2) naknadama primljenim u prethodnoj finansijskoj godini od organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, uključujući naknade u obliku penzijskog osiguranja, davanjima u naturi i drugim vrstama davanja;
- 3) iznosima koje je kao nosilac prava primio u prethodnoj finansijskoj godini od organizacije za kolektivno upravljanje pravima;
- 4) stvarnim ili mogućim sukobima između bilo kakvih ličnih interesa i interesa organizacije za kolektivno ostvarivanje prava ili između bilo kakvih obaveza prema organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava i bilo kakvih obaveza prema drugom fizičkom ili pravnom licu.“

Član 26

Član 160 mijenja se i glasi:

**„Statut
Član 160**

Statut organizacije za kolektivno ostvarivanje prava mora odražavati uslove propisane ovim zakonom i njime se naročito utvrđuju/e:

- 1) naziv i sjedište organizacije za kolektivno ostvarivanje prava;
- 2) djelatnost kojom se organizacija za kolektivno ostvarivanje prava bavi;
- 3) vrste i predmeti zaštite prava koja se kolektivno ostvaruju;
- 4) nadležnosti organa organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, osim onih koje su izričito utvrđene ovim zakonom;
- 5) unutrašnja organizacija i način rada upravnog i nadzornog odbora, kvorum neophodan za donošenje odluka, kao i trajanje mandata članova upravnog i nadzornog odbora;
- 6) uslovi za imenovanje i nadležnosti izvršnog direktora, kao i trajanje njegovog mandata;

- 7) obaveze članova u pogledu dostavljanja podataka o predmetima zaštite koji se kolektivno ostvaruju, kao i podataka neophodnih za isplatu naknada;
- 8) način obezbjeđivanja proporcionalne zastupljenosti nosilaca prava različitih vrsta prava na različitim vrstama predmeta zaštite u organima organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa članom 150 stav 5 ovog zakona, ukoliko je primjenjivo;
- 9) uslovi za članstvo koji se temelje na objektivnim, transparentnim i nediskriminatornim kriterijumima u skladu sa članom 154b stav 2 ovog zakona, ukoliko oni nijesu utvrđeni drugim aktom;
- 10) odgovarajući i efikasni mehanizmi za učestvovanje članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u postupcima donošenja odluka, pri čemu zastupljenost različitih kategorija članova mora biti poštena i uravnotežena, u skladu sa članom 154b stav 4 ovog zakona;
- 11) kriterijumi pod kojima se u skladu sa članom 158 stav 2 ovog zakona može ograničiti pravo članova da učestvuju i glasaju na opštoj skupštini članova, osim ako ti kriterijumi nijesu utvrđeni nekim drugim aktom kojim se uređuju pravila (uslovi) o članstvu;
- 12) kriterijumi za utvrđivanje poštene i srazmjerne zastupljenosti različitih kategorija članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u tijelu koje obavlja nadzornu funkciju u skladu sa članom 159 stav 2 ovog zakona, ukoliko je primjenjivo;
- 13) razlozi za otkazivanje ovlašćenja za upravljanje pravima, osim ako su utvrđeni nekim drugim aktom organizacije (član 166b tačka 2);
- 14) efikasni i pravovremeni postupci za rješavanje prigovora u skladu sa članom 175 stav 1 ovog zakona, naročito u vezi sa ovlašćenjem za upravljanje pravima i prestankom ili povlačenjem prava, uslovima za članstvo, naplatom iznosa koji pripadaju nosiocima prava, odbicima i raspodjelama, a koji stoje na raspolaganju članovima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime organizacija za kolektivno ostvarivanje prava upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju;
- 15) način i sadržaj obavještanja članova o sjednicama opšte skupštine članova, način glasanja i broj glasova potreban za odlučivanje o pojedinim pitanjima;
- 16) osnovni kriterijumi za utvrđivanje troškova obavljanja djelatnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava;
- 17) nadležnosti organa organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u postupku sačinjavanja i objavljivanja godišnjeg izvještaja o transparentnosti iz člana 166c ovog zakona.

U statutu se, shodno članu 154 stav 7 ovog zakona, navode i prava koja nosioci prava imaju u skladu sa članom 154 st. 1 do 5 i članom 154a ovog zakona.

Statutom se nadležnosti opšte skupštine članova iz člana 158 stav 2 tač. 8 do 11 ovog zakona mogu prenijeti na tijelo koje obavlja nadzornu funkciju.

Statut organizacije za kolektivno ostvarivanje prava opšta skupština članova donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova.

Statut organizacije za kolektivno ostvarivanje prava objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore", nakon dobijanja dozvole za obavljanje djelatnosti iz člana 150 ovog zakona.“

Član 27

Član 161 mijenja se i glasi:

**„Napлата i korišćenje prihoda od prava
Član 161**

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da sa posebnom pažnjom naplaćuje i upravlja prihodima od prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da u svojim poslovnim knjigama odvojeno vodi:

- 1) prihode od prava i prihode koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava, i
- 2) bilo kakvu sopstvenu imovinu i prihode koji proizilaze iz te imovine, naknada za upravljanje ili drugih aktivnosti.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava prihode od prava i prihode koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava ne smije koristiti u svrhe različite od raspodjele nosiocima prava, osim kad joj je odbijanje ili kompenzacija naknada za upravljanje dozvoljeno u skladu sa odlukom donijetom na osnovu člana 158 stav 2 tačka 6 ovog zakona ili za korišćenje prihoda od prava ili prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava u skladu sa odlukom donijetom na osnovu 158 stav 2 tač. 3 do 11 ovog zakona.

Kada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ulaže prihode od prava ili prihode koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava, dužna je da to čini u najboljem interesu nosilaca prava čija prava zastupa, u skladu s opštim pravilima o ulaganju i upravljanja rizikom iz člana 158 stav 2 tač. 5 i 8 ovog zakona, uzimajući u obzir sljedeća pravila:

- 1) ako postoji bilo kakva mogućnost sukoba interesa, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da obezbijedi da je ulaganje u isključivom interesu tih nosilaca prava;
- 2) imovina se ulaže kako bi se obezbijedila sigurnost, kvalitet, likvidnost i profitabilnost portfolija u cjelini;
- 3) imovina se mora na adekvatan način rasporediti kako bi se izbjeglo prekomjerno oslanjanje na neki njen dio i gomilanje rizika u portfoliju u cjelini.“

Član 28

Član 162 mijenja se i glasi:

**„Odbici
Član 162**

Kada nosilac prava ovlasti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da upravlja njegovim pravima, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da nosioca prava obavijesti o naknadama za upravljanje i odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava, prije dobijanja njegovog pristanka za upravljanje pravima.

Odbici iz stava 1 ovog člana, treba da budu razumni u odnosu na usluge koje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pruža nosiocima prava, uključujući, po potrebi, usluge iz stava 5 ovog člana i treba da budu utvrđeni na osnovu objektivnih kriterijuma.

Naknade za upravljanje ne smiju biti veće od stvarnih i opravdanih troškova upravljanja autorskim i srodnim pravima koje snosi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

Zahtjevi koji se primjenjuju za korišćenje i transparentnost korišćenja odbijenih ili kompenzovanih iznosa za naknade za upravljanje primjenjuju se na bilo koje odbitke učinjene za pokrivanje troškova upravljanja autorskim ili srodnim pravima.

Ako organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pruža društvene, kulturne ili obrazovne usluge koje se finansiraju odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze ulaganjem prihoda od prava, takve usluge se moraju pružati na osnovu poštenih kriterijuma, posebno u odnosu na pristup tim uslugama i obim tih usluga i ne mogu preći iznos od 10% prihoda od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze ulaganjem prihoda od prava.“

Član 29

Poslije člana 162 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Raspodjela iznosa nosiocima prava Član 162a

Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 164a stav 4 i člana 180g ovog zakona, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da redovno, pažljivo i precizno raspodjeljuje i isplaćuje iznose namijenjene nosiocima prava, u skladu s opštim pravilima o raspodjeli iz člana 158 stav 2 tačka 3 ovog zakona.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava ili njeni članovi koji su subjekti koji predstavljaju nosioce prava dužni su da nosiocima prava raspodijele i isplate pripadajuće iznose što je prije moguće, a najkasnije devet mjeseci od kraja finansijske godine u kojoj je prihod od prava naplaćen, osim ako objektivni razlozi, posebno u vezi s izvještavanjem od strane korisnika, utvrđivanjem prava, nosilaca prava ili povezivanjem informacija o djelima i drugim sadržajima sa nosiocima prava, sprječavaju organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava ili, gdje je to primjenjivo, njene članove da ispoštuju taj rok.

Ako iznosi koji pripadaju nosiocima prava ne mogu biti raspodijeljeni u roku iz stava 2 ovog člana zato što je nije moguće utvrditi ili pronaći relevantne nosioce prava, a izuzetak u pogledu roka se ne primjenjuje, organizacije za kolektivno ostvarivanje prava dužne su da te iznose čuvaju odvojeno na svojim računima.

Utvrđivanje i pronalaženje nosilaca prava Član 162b

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da preduzme sve neophodne mjere radi utvrđivanja i pronalaženja nosilaca prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava naročito je dužna da najkasnije tri mjeseca od isteka roka iz člana 162a stav 2 ovog zakona, učini dostupnim informacije o djelima i drugim sadržajima za koje jedan ili više nosilaca prava nijesu utvrđeni ili pronađeni i to:

- 1) nosiocima prava koje zastupa ili subjektima koji zastupaju nosioce prava, kada su ti subjekti članovi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava; i
- 2) svim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava sa kojima ima zaključene sporazume o zastupanju.

Informacije iz stava 2 ovog člana uključuju, kada je dostupno, sljedeće:

- 1) naslov djela ili drugog sadržaja;
- 2) ime nosioca prava;
- 3) ime relevantnog izdavača ili producenta, kao i
- 4) bilo koju drugu relevantnu informaciju koja je dostupna, a koja bi mogla pomoći u utvrđivanju nosioca prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da pored sprovođenja mjera iz st. 1 i 2 ovog člana provjeri i evidenciju iz člana 154b stav 6 ovog zakona i druge lako dostupne evidencije.

Ako mjere iz st. 1 do 4 ovog člana ne daju rezultate, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da o tome javno objavi informaciju najkasnije godinu dana nakon isteka perioda od tri mjeseca.

Neraspodjeljivi iznosi

Član 162c

Ako se iznosi koji pripadaju nosiocima prava ne mogu raspodijeliti nakon isteka tri godine od kraja finansijske godine u kojoj je naplaćen prihod od prava i pod uslovom da je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava preduzela sve neophodne mjere da utvrdi i pronađe nosioce prava iz člana 162b stav 1 ovog zakona, ti će se iznosi smatrati neraspodjeljivim.

Opšta skupština članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava odlučuje o korišćenju neraspodjeljivih iznosa u skladu sa članom 158 stav 2 tačka 4 ovog zakona, ne dovodeći u pitanje pravo nosilaca prava da potražuju te iznose od organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zastarjelost potraživanja.“

Član 30

U članu 163 u uvodnoj rečenici stava 1 riječ „Prihodi“ zamjenjuje se riječima: „Ukoliko nije drugačije dogovoreno između različitih grupa zainteresovanih nosilaca prava, prihodi“.

Član 31

Član 164 mijenja se i glasi:

**„Informisanje nosilaca prava o upravljanju njihovim pravima
Član 164**

Ne dovodeći u pitanje odredbe st. 2 i 3 ovog člana, član 164b i član 180g stav 2 ovog zakona, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da, najmanje jednom godišnje, svakom nosiocu prava kojem je dužna da isplati prihod od prava ili je izvršila plaćanje u periodu na koje se informacije odnose, učini dostupnim barem sljedeće informacije:

- 1) kontakt podatke za koje je nosilac prava ovlastio organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da ih koristi kako bi utvrdio i pronašao nosioca prava;
- 2) prihod od prava koji pripada nosiocu prava;
- 3) iznose koje je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava isplatila nosiocu prava prema kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja;
- 4) period tokom kojeg se odvijalo korišćenje za koje nosiocu prava pripadaju i za koje su isplaćeni iznosi, osim ako objektivni razlozi u vezi sa izvještavanjem od strane korisnika sprječavaju organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da pruži te informacije;
- 5) odbitke po osnovu naknada za upravljanje;
- 6) odbitke učinjene za bilo koju svrhu osim za naknade za upravljanje, uključujući odbitke za društvene, kulturne ili obrazovne usluge;
- 7) sve prihode od prava koji pripadaju nosiocu prava za bilo koji vremenski period, a koji mu nijesu plaćeni.

Kada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava opredijeli prihode od prava i kao članove ima subjekte koji su odgovorni za raspodjelu prihoda od prava nosiocima prava, dužna je da informacije iz stava 1 ovog člana dostavi tim subjektima pod uslovom da oni nemaju te informacije.

Subjekti iz stava 2 ovog člana dužni su da informacije iz stava 1 ovog člana, najmanje jednom godišnje, učine dostupnim svakom nosiocu prava kojem pripadaju prihodi od prava ili su mu izvršena plaćanja u periodu na koji se informacije odnose.“

Član 32

Poslije člana 164 dodaje se novi član koji glasi:

**„Prava kojima se upravlja, odbici i plaćanja u sporazumima o zastupanju
Član 164a**

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ne smije diskriminisati nosioce prava čijim pravima upravlja u skladu sa sporazumom o zastupanju, naročito u odnosu na primjenjive tarife, naknade za upravljanje, kao i uslove za naplatu prihoda od prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ne može drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava koju zastupa na osnovu sporazuma o zastupanju obračunavati odbitke od

prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze od ulaganja prihoda od prava bez njene izričite saglasnosti, osim naknade za upravljanje.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da redovno, pažljivo i precizno raspodjeljuje i isplaćuje iznose koji pripadaju drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava koje zastupa na osnovu sporazuma o zastupanju.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da sprovede raspodjelu drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava koje zastupa na osnovu sporazuma o zastupanju i isplati im pripadajuće iznose što je prije moguće, a najkasnije devet mjeseci od kraja finansijske godine u kojoj je prihod od prava naplaćen, osim ako objektivni razlozi posebno u vezi sa izvještavanjem od strane korisnika, utvrđivanjem prava, nosilaca prava ili povezivanjem informacija o djelima i drugim sadržajima sa nosiocima prava, sprječavaju organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da ispoštuje taj rok.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ili njeni članovi, ako kao svoje članove ima subjekte koji predstavljaju nosioce prava, dužni su da nosiocima prava raspodijele i isplate pripadajuće iznose što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci od prijema tih iznosa, osim ako objektivni razlozi posebno u vezi sa izvještavanjem od strane korisnika, utvrđivanjem prava, nosilaca prava ili povezivanjem informacija o djelima i drugim sadržajima sa nosiocima prava, sprječavaju organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava ili, gdje je to primjenjivo, njene članove da ispoštuju taj rok.“

Član 33

U nazivu odjeljka C poslije riječi „KORISNICIMA“ dodaju se zarez i riječi: „TRANSPARENTNOST I IZVJEŠTAVANJE“.

Član 34

Član 165 mijenja se i glasi:

„Izdavanje ovlašćenja

Član 165

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i korisnici dužni su da vode pregovore u vezi sa izdavanjem ovlašćenja u dobroj vjeri.

Prije početka korišćenja predmeta zaštite, korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje ovlašćenja za korišćenje određene vrste predmeta zaštite odgovarajućoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i korisnici dužni su da jedni drugima daju sve potrebne informacije.

Uslovi za izdavanje ovlašćenja moraju se zasnivati na objektivnim i nediskriminatornim kriterijima.

Prilikom izdavanja ovlaštenja, organizacije za kolektivno ostvarivanje prava nijesu dužne da kao presedan za druge vrste online usluga koriste uslove za izdavanja ovlaštenja dogovorene s korisnikom ako korisnik pruža novu vrstu online usluge, koja je javnosti u Evropskoj uniji dostupna manje od tri godine.

Nosiocima prava pripada primjerena naknada za korišćenje njihovih prava.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava dužne su da bez nepotrebnog odlaganja odgovaraju na zahtjeve korisnika za izdavanje ovlaštenje za korišćenje, navodeći, između ostalog, podatke koji su joj potrebni da bi ponudila ovlaštenje.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da, nakon prijema svih relevantnih informacija, bez nepotrebnog odlaganja, ponudi ovlaštenje ili korisniku da obrazloženu izjavu u kojoj objašnjava zašto ne namjerava da izda ovlaštenje za određenu uslugu.

Ovlaštenje mora da sadrži naznačenje vrste prava na koju se ovlaštenje odnosi, uslove korišćenja u dijelu načina, teritorije i vremena korišćenja, kao i visinu naknade, ako je korišćenje uz naknadu.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da omogući korisnicima da sa njom komuniciraju elektronskim putem, uključujući, gdje to primjenjivo, u svrhu izvještavanja o korišćenju ovlaštenja.“

Član 35

Poslije člana 165 dodaje se novi član koji glasi:

„Izdavanje računa Član 165a

Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 180f ovog zakona, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da korisnicima izda račun koji sadrži najmanje podatke o:

- 1) iznosu naknade koji treba platiti;
- 2) osnovu za obračun naknade u skladu sa tarifom donijetom na osnovu ovog zakona ili, ako tarifa nije donijeta, odgovarajućim sporazumom koji je zaključen sa korisnikom.“

Član 36

Član 166 mijenja se i glasi:

„Informisanje drugih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava o upravljanju pravima prema sporazumu o zastupanju Član 166

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da najmanje jednom godišnje, elektronskim putem organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja

pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, za vremenski period na koji se informacije odnose učini dostupnim najmanje informacije o:

- 1) pripadajućim prihodima od prava, iznosima koje je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava isplatila po kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja za prava kojima upravlja u okviru sporazuma o zastupanju, kao i svim pripadajućim prihodima od prava za bilo koji vremenski period, a koji nisu plaćeni;
- 2) odbicima učinjenim na ime naknade za upravljanje;
- 3) odbicima učinjenim za bilo koju svrhu različitu od naknada za upravljanje iz člana 164a st. 2 do 5 ovog zakona;
- 4) informacijama o svim datim ili odbijenim ovlašćenjima u odnosu na djela i druge sadržaje koji su obuhvaćeni sporazumom o zastupanju;
- 5) odlukama koje je donijela opšta skupština članova ako su te odluke relevantne za upravljanje pravima u okviru sporazuma o zastupanju.“

Član 37

Poslije člana 166 dodaje se pet novih članova koji glase:

„Informisanje nosilaca prava, drugih organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i korisnika na njihov zahtjev

Član 166a

Ne dovodeći u pitanje član 180c ovog zakona, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da na osnovu propisno obrazloženog zahtjeva, elektronskim putem i bez nepotrebnog odlaganja svakoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, svakom nosiocu prava i svakom korisniku stavi na raspolaganje najmanje informacije o:

- 1) djelima ili drugim sadržajima koje zastupa, pravima kojima upravlja, direktno ili u okviru sporazuma o zastupanju, kao i obuhvaćenim državnim područjima, ili
- 2) vrstama djela ili drugih sadržaja koje zastupa, pravima kojima upravlja i obuhvaćenim državnim područjima, ako se zbog obima djelatnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava takva djela ili drugi sadržaji ne mogu odrediti.

Podaci koji se javno objavljuju

Član 166b

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da na svojoj internet stranici objavi i redovno ažurira najmanje sljedeće informacije:

- 1) svoj statut;
- 2) uslove za članstvo u organizaciji i razloge za otkazivanje ovlašćenja za upravljanje pravima ako oni nijesu uključeni u statut;
- 3) obrasce standardnih autorskopравnih ugovora i standardne primjenjive tarife, uključujući popuste;
- 4) spisak osoba iz člana 159a ovog zakona.;
- 5) opšta pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nosiocima prava;

- 6) opšta pravila o naknadama za upravljanje;
- 7) opšta pravila o odbicima od prihoda od prava i drugog prihoda koji proizlazi iz ulaganja prihoda od prava, uključujući odbitke za društvene, kulturne i obrazovne usluge, osim za naknade za upravljanje;
- 8) listu sporazuma o zastupanju koje je zaključila, kao i nazive organizacija za kolektivno ostvarivanje prava s kojima su ti sporazumi o zastupanju zaključeni;
- 9) opšta pravila o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
- 10) postupke rješavanja prigovora i sporova u skladu s čl. 175, 176 i 176a ovog zakona.

Godišnji izvještaj o transparentnosti **Član 166c**

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da sačini i na svojoj internet stranici objavi godišnji izvještaj o transparentnosti, uključujući poseban izvještaj iz člana 166e ovog zakona, za svaku finansijsku godinu, najkasnije osam mjeseci od kraja te finansijske godine.

Objavljeni izvještaj iz stava 1 ovog člana mora biti dostupan javnosti na toj internet stranici najmanje pet godina.

Godišnji izvještaj o transparentnosti sadrži najmanje sljedeće informacije:

- 1) finansijski izvještaj koji sadrži bilans stanja ili izvještaj o imovini i obavezama, račun prihoda i rashoda za finansijsku godinu i izvještaj o novčanim tokovima;
- 2) izvještaj o aktivnostima u finansijskoj godini;
- 3) informacije o odbijanju izdavanja ovlašćenja u skladu sa članom 165 stav 8 ovog zakona;
- 4) opis pravne i upravljačke strukture organizacije za kolektivno ostvarivanje prava;
- 5) informacije o svim subjektima koji su direktno ili indirektno, djelimično ili u cijelosti u svojini ili pod kontrolom organizacije za kolektivno ostvarivanje prava;
- 6) informacije o ukupnom iznosu naknada plaćenih u protekloj godini licima iz člana 159 stav 3 i člana 159a ovog zakona, kao i o drugim povlasticama koje su im dodijeljene;
- 7) finansijske informacije iz člana 166d ovog zakona;
- 8) poseban izvještaj o korišćenju iznosa izdvojenih za društvene, kulturne i obrazovne usluge, koje sadrži informacije iz člana 166e ovog zakona.

Računovodstvene informacije uključene u godišnji izvještaj o transparentnosti mora da revidira jedno ili više lica koja su na osnovu zakona ovlašćena za vršenje revizije finansijskih izvještaja, u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi i način sprovođenja postupka i vršenja revizije finansijskih iskaza.

Revizorski izvještaj, sa svim eventualnim primjedbama i konstatacijama, u cijelosti se objavljuje u godišnjem izvještaju o transparentnosti.

U smislu st. 4 i 5 ovog člana, računovodstvene informacije sastoje se od finansijskog izvještaja iz stava 3 tačka 1 ovog člana i svih finansijskih informacija iz stava 3 tač. 7 i 8 ovog člana i člana 166d ovog zakona.

Finansijske informacije u godišnjem izvještaju o transparentnosti

Član 166d

U godišnjem izvještaju o transparentnosti navode se sljedeće finansijske informacije:

1) finansijske informacije o prihodima od prava, po kategoriji prava kojima se upravlja i po načinu korišćenja (npr. radiodifuzija, online, javno izvođenje), uključujući informacije o prihodu koji proizlazi iz ulaganja prihoda od prava i o korišćenju takvog prihoda (da li je raspodijeljen nosiocima prava ili drugim organizacijama za kolektivno upravljanje pravima, ili je drugačije iskorišćen);

2) finansijske informacije o troškovima upravljanja pravima i drugih usluga koje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pruža nosiocima prava, sa detaljnim opisom najmanje sljedećih stavki:

- a) svih operativnih i finansijskih troškova, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i, ako su troškovi indirektni i ne mogu se pripisati jednoj ili više kategorija prava, sa objašnjenjem metode koja je korišćena za dodjeljivanje takvih indirektnih troškova;
- b) operativnih i finansijskih troškova, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i, ako su troškovi indirektni i ne mogu se pripisati jednoj ili više kategorija prava, sa objašnjenjem metode koja je korišćena za dodjeljivanje takvih indirektnih troškova, samo u odnosu na upravljanje pravima, uključujući naknade za upravljanje koje su odbijene ili kompenzovane od prihoda od prava ili prihoda koji proizlazi iz ulaganja prihoda od prava u skladu sa članom 161 stav 3 i članom 162 st. 1, 2 i 3 ovog zakona;
- c) operativnih i finansijskih troškova u pogledu usluga, osim usluge upravljanja pravima, uključujući društvene, kulturne i obrazovne usluge;
- d) sredstava upotrijebljenih za pokrivanje troškova;
- e) odbitaka od prihoda od prava, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i vrsti korišćenja i svrsi odbitaka, kao što su troškovi povezani sa upravljanjem pravima ili sa društvenim, kulturnim ili obrazovnim uslugama;
- f) trošak upravljanja pravima i obavljanja drugih usluga koje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pruža nosiocima prava izražen u procentu u poređenju sa prihodom od prava u relevantnoj finansijskoj godini, po kategoriji prava kojima se upravlja i, ako su troškovi indirektni i ne mogu se pripisati jednoj ili više kategorija prava, sa objašnjenjem metode koja je korišćena za dodjeljivanje takvih indirektnih troškova;

3) finansijske informacije o iznosima koji pripadaju nosiocima prava sa detaljnim opisom najmanje sljedećih stavki:

- a) ukupnog iznosa koji pripada nosiocima prava, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja;
- b) ukupnog iznosa isplaćenog nosiocima prava, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja;
- c) učestalosti isplata, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja;
- d) ukupnog iznosa koji je prikupljen ali koji još nije opredijeljen nosiocima prava, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja, kao i naznakom finansijske godine u kojoj je taj iznos prikupljen;

- e) ukupnog iznosa koji je pripisan, ali koji još nije podijeljen nosiocima prava, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja, kao i naznakom finansijske godine u kojoj su ti iznosi prikupljeni;
 - f) razloga za kašnjenje ako organizacija za kolektivno ostvarivanje prava nije izvršila raspodjelu i isplatu unutar vremenskog roka iz člana 162a stav 2 ovog zakona;
 - g) ukupnih neraspodjeljivih iznosa sa objašnjenjem za koju svrhu utrošeni;
- 4) informacije o odnosima s drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava sa opisom najmanje sljedećih stavki:
- a) iznosa primljenih od i isplaćenih drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, sa raspodjelom po kategoriji prava i po vrsti korišćenja, kao i po organizaciji;
 - b) naknada za upravljanje i drugih odbitaka od prihoda od prava koji pripadaju drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, sa raspodjelom po kategoriji prava i po vrsti korišćenja, kao i po organizaciji;
 - c) naknada za upravljanje i drugih odbitaka od iznosa koje su isplatile druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, sa raspodjelom po kategoriji prava i po organizaciji;
 - d) iznosa koji su raspodijeljeni direktno nosiocima prava koji potiču iz drugih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, sa raspodjelom po kategoriji prava i po organizaciji.

Posebni izvještaj o korišćenju iznosa izdvojenih za društvene, kulturne i obrazovne usluge

Član 166e

U posebnom izvještaju o korišćenju iznosa izdvojenih za društvene, kulturne i obrazovne usluge navode se najmanje sljedeće informacije:

- 1) iznosi izdvojeni u svrhu društvenih, kulturnih i obrazovnih usluga u finansijskoj godini, sa raspodjelom po vrsti svrhe i za svaku vrstu svrhe, sa raspodjelom po kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja;
- 2) objašnjenje korišćenja iznosa iz tačke 1 ovog člana, sa raspodjelom po vrsti svrhe, uključujući troškove upravljanja iznosima izdvojenim za finansiranje društvenih, kulturnih i obrazovnih usluga, kao i zasebnih iznosa koji su korišćeni za društvene, kulturne i obrazovne usluge.“

Član 38

U članu 167 stav 1 poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“, a poslije riječi „organizaciji“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 2 u uvodnoj rečenici poslije riječi „Organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“, a riječi: „autorskog i srodnih“ brišu se.

U tački 2 poslije riječi „organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 3 poslije riječi „organizaciju“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 4 poslije riječi „organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U st. 5 i 6 poslije riječi „Organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Član 39

Član 168 mijenja se i glasi:

„Obaveze korisnika Član 168

Korisnici su dužni da organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava u okviru dogovorenog ili prethodno određenog roka i u dogovorenom ili prethodno određenom obliku, dostave relevantne informacije kojima raspolažu o korišćenju prava koja zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, a koje su potrebne za naplatu prihoda od prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava.

Prilikom odlučivanja o obliku u kom informacije treba da budu dostavljene, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i korisnici uzimaju u obzir, koliko je to moguće, dobrovoljne industrijske standarde.

Za obaveze korisnika solidarno su odgovorni:

- 1) lice koje koristi predmet zaštite;
- 2) vlasnik, držalac i zakupac prostora u kojem je predmet zaštite korišćen, kao i
- 3) organizator djelatnosti čijim vršenjem je došlo do korišćenja predmeta zaštite.

Korisnik je dužan da ovlašćenom licu organizacije za kolektivno ostvarivanje prava omogući uvid u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun naknade koja se plaća prema tarifi.“

Član 40

U članu 169 stav 1 poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“, a poslije riječi „organizaciji“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 2 poslije riječi „Organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Član 41

U članu 170 stav 1 poslije riječi „organizacijom“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 2 poslije riječi: „prema organizaciji“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Član 42

Poslije člana 170 dodaje se novi član koji glasi:

**“Zaštita podataka o ličnosti
Član 170a**

Obrada ličnih podataka sprovedena u skladu sa odredbama čl. 147 do 180k ovog zakona mora se vršiti u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.”

Član 43

U članu 171 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Tarife za ekskluzivna prava i prava na naknadu moraju biti razumne, između ostalog, u odnosu na ekonomsku vrijednost korišćenja prava u trgovini imajući u vidu vrstu i obim korišćenja djela i drugih sadržaja, kao i ekonomsku vrijednost usluge pružene od strane organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava dužne su da obavijeste konkretnog korisnika o kriterijima korišćenim za određivanje iznosa tarifa.“

U stavu 2 u uvodnoj rečenici riječi: „utvrđuje se“ zamjenjuje se riječima: „može se, između ostalog, utvrditi“.

Tač. 5 i 6 brišu se.

U stavu 3 uvodna rečenica mijenja se i glasi: „Za utvrđivanje tarifa iz stava 1 ovog člana mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:“.

U tački 1 riječi: „trajanja i broja“ zamjenjuju se riječima: „trajanje i broj“.

U tački 2 riječ „broja“ zamjenjuje se riječju „broj“.

U tački 3 riječ „svrhe“ zamjenjuje se riječju „svrha“, a riječi: „komercijalne i nekomercijalne“ zamjenjuju se riječima: „komercijalna i nekomercijalna“.

U tački 4 riječ „statusa“ zamjenjuje se riječju „status“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju s. 4, 5 i 6.

Član 44

U članu 172 stav 1 riječi: „Organizacija je dužna da, na zahtjev odgovarajućeg reprezentativnog udruženja“ zamjenjuju se riječima: „Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da sa odgovarajućim reprezentativnim udruženjem“, a poslije riječi: „zaključni sporazum“ dodaju se riječi: „o tarifama“.

U stavu 3 poslije riječi „organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Zajednički sporazum zaključen u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana i članom 173 ovog zakona organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore", nakon dobijanja odobrenja zajedničkog sporazuma od strane nadležnog organa.“

U stavu 7 poslije riječi „oblasti“ dodaju se riječi: „koji koriste predmete zaštite“.

U stavu 8 poslije riječi „organizacijom“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

Član 45

Član 173 mijenja se i glasi:

„Postupak zaključivanja zajedničkog sporazuma

Član 173

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pokreće postupak za zaključivanje zajedničkog sporazuma objavljivanjem poziva u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na svojoj internet stranici, udruženjima korisnika, individualnim korisnicima i udruženjima privrednika da u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana objavljivanja poziva otpočnu pregovore.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da pripremi i uporedo sa objavljivanjem poziva iz stava 1 ovog člana na svojoj internet stranici objavi nacrt zajedničkog sporazuma, sa odgovarajućim obrazloženjem, i dostavi ga subjektima iz stava 1 ovog člana.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da zaključeni zajednički sporazum podnese nadležnom organu na odobrenje.

Nadležni organ će odobriti zajednički sporazum iz stava 3 ovog člana ukoliko utvrdi da ispunjava uslove propisane ovim zakonom.“

Član 46

U članu 174 stav 1 riječi: „šest mjeseci od dana dostavljanja predloga zajedničkog sporazuma licima i udruženjima“ zamjenjuje se riječima: „90 dana od dana otpočinjanja pregovora u skladu sa članom 173 stav 1 ovog zakona“.

U st. 2 i 3 poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U st. 4 i 8 poslije riječi „Organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 11 riječi: „pravosnažne odluke u kolektivnom sporu o toj tarifi“ zamjenjuju se riječima: „postizanja sporazuma kroz postupak posredovanja u skladu sa članom 176 ovog zakona“.

Član 47

Poslije člana 174 dodaje se novi član koji glasi:

**„Izmjena postojećih tarifa
Član 174a**

Ukoliko se tarife primjenjuju najmanje jednu godinu, određeni značajan dio korisnika (npr. korisnici koji su platili najmanje 30 procenata naknada od ukupnog iznosa naknada plaćenih organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava), može inicirati utvrđivanje novih tarifa preko nadležnog organa, koji može naložiti organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava da pripremi nacrt tarifa u roku od 30 dana od dana dostavljanja poziva nadležnog organa.

U slučaju iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe čl. 171, 172 i 173 ovog zakona.“

Član 48

Član 175 mijenja se i glasi:

**„Rješavanje prigovora
Član 175**

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da statutom propiše i svojim članovima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju stavi na raspolaganje efikasne i pravovremene postupke za rješavanje prigovora, naročito u vezi sa ovlašćenjem za upravljanje pravima i prestankom ili povlačenjem prava, uslovima za članstvo, naplatom iznosa koji pripadaju nosiocima prava, odbicima i raspodjelama.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da u pisanoj formi odgovori na prigovore članova ili organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu ugovora o zastupanju.

Ako organizacija za kolektivno ostvarivanje prava odbije prigovor iz stava 2 ovog člana, razlozi za odbijanje moraju biti obrazloženi.“

Član 49

Član 176 mijenja se i glasi:

**Alternativno rješavanje sporova posredovanjem
Član 176**

Postupak posredovanja može se pokrenuti ako se ne postigne sporazum u vezi sa:

- 1) tarifama i zajedničkim sporazumima iz čl. 171,172, 173 i 174a ovog zakona;
- 2) odobrenjem za korišćenje djela i/ili predmeta srodnih prava za kablovsku retransmisiju emitovanja.

Pokretanjem postupka posredovanja ne dovodi se u pitanje primjena privremene tarife utvrđene u skladu sa članom 174 ovog zakona do konačnog rješenja spora.

Postupak posredovanja može se pokrenuti i u vezi sa:

- 1) svim drugim sporovima između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, članova organizacija za kolektivno upravljanje, nosilaca prava ili korisnika u vezi sa primjenom odredbi ovog zakona o kolektivnom ostvarivanju prava;
- 2) primjenom odredbi čl. 180a do 180k ovog zakona koje se odnose na organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava osnovanu na teritoriji Crne Gore, koja izdaje ili nudi izdavanje ovlašćenje za online prava na muzičkim djelima za područje više država i to u odnosu na sporove sa:
 - a) postojećim ili potencijalnim pružaocem online usluga u vezi sa primjenom člana 165 i čl. 180c do 180f ovog zakona;
 - b) jednim ili više nosilaca prava u vezi sa primjenom čl. 180c do 180j ovog zakona;
 - c) drugom organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava u vezi sa primjenom čl. 180c do 180i ovog zakona.

Na postupke posredovanja iz st. 1 i 3 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje posredovanje, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Posrednik može biti lice koje ispunjava opšte uslove za posrednika propisane zakonom kojim se uređuje posredovanje i koje ima najmanje pet godina odgovarajućeg stručnog iskustva u oblasti autorskog i srodnih prava.

U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, smatraće se da su stranke prihvatile predlog posrednika za rješenje spora, ako nijedna od njih ne uloži prigovor u roku od tri mjeseca od dana prijema predloga posrednika.

Ocjenu ispunjenosti uslova u pogledu odgovarajućeg stručnog iskustva iz stava 5 ovog člana daje nadležni organ.

Član 50

Poslije člana 176 dodaje se novi član koji glasi:

“Sudski postupci Član 176a

Odredbe čl. 175 i 176 ovog zakona ne utiču na pravo strana u sporu da radi zaštite svojih prava pokrenu postupak pred nadležnim sudom.”

Član 51

U nazivu odjeljka E poslije riječi „ORGANIZACIJE“ dodaju se riječi: ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA“.

Član 52

Član 177 mijenja se i glasi:

„Nadzor nad radom organizacije za kolektivno ostvarivanje prava Član 177

Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organizacije za kolektivno ostvarivanje prava vrši nadležni organ.

Kontrola rada organizacije za kolektivno ostvarivanje prava može biti redovna i vanredna.

Redovna kontrola rada organizacije za kolektivno ostvarivanje prava vrši se dva puta godišnje.

Vanredna kontrola rada organizacije za kolektivno ostvarivanje prava može se izvršiti nakon dobijanja obavještenja od strane članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, nosilaca prava, korisnika, druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava ili bilo koje druge zainteresovane strane o radnjama i okolnostima koje po njihovom mišljenju predstavljaju povredu odredbi čl. 147 do 180k ovog zakona.

Nadležni organ je dužan da razmotri navode iz obavještenja i o preduzetim radnjama obavijesti podnosioca obavještenja.

Osim u slučaju iz stava 4 ovog člana, nadležni organ može izvršiti vanrednu kontrolu ukoliko na bilo koji drugi način dođe do saznanja o mogućim nepravilnostima u radu organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da na zahtjev i u roku koji odredi nadležni organ pripremi tačne i potpune podatke, stavi na uvid isprave, poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja je potrebna za vršenje nadzora.

Nadležni organ ima pravo da njegovi predstavnici prisustvuju sjednicama organa organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, postavljaju pitanja, traže objašnjenja i daju preporuke.“

Član 53

Poslije člana 177 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 177a Nadzor nad korisnicima

Nadzor nad zakonitošću postupanja korisnika u smislu člana 146 i čl. 147 do 180k ovog zakona vrši nadležni organ.“

Član 54

Član 178 mijenja se i glasi:

**„Saradnja sa nadležnim tijelima država članica Evropske unije
Član 178**

Nadležni organ dužan je da bez neopravdanog odlaganja odgovori na zahtjev za dostavljanje informacija u vezi sa primjenom odredbi čl. 147 do 180k ovog zakona, koji je primio od strane tijela države članice Evropske unije nadležnog za nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, a naročito informacija o aktivnostima organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sa sjedištem u Crnoj Gori, pod uslovom da je zahtjev propisno obrazložen.

Ako nadležni organ smatra da organizacija za kolektivno ostvarivanje prava osnovana u državi članici Evropske unije, koja djeluje na teritoriji Crne Gore, možda nije usklađena sa odredbama nacionalnog zakona države članice Evropske unije u kojoj je ta organizacija za kolektivno ostvarivanje prava osnovana, a koje su donesene u skladu sa zahtjevima iz Direktive 2014/26/EU, može dostaviti sve relevantne informacije nadležnom tijelu države članice Evropske unije u kojoj je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava osnovana, a po potrebi može priložiti i zahtjev tom tijelu da preduzme odgovarajuće mjere u okviru svoje nadležnosti.

Ako je nadležni organ primio zahtjev iz stava 2 ovog člana od strane nadležnog tijela države članice Evropske unije, dužan je odgovoriti u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva.

Nadležni organ može uputiti zahtjev iz stava 2 ovog člana i ekspertskoj grupi iz člana 41 Direktive 2014/26/EU.“

Član 55

Član 179 mijenja se i glasi:

**„Obaveza informisanja
Član 179**

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da nadležnom organu dostavi, u roku od tri dana od dana donošenja i utvrđivanja, odnosno zaključivanja i prijema:

- 1) svoje opšte akte (statut, pravila itd.);
- 2) tarife sa visinama naknada po pojedinim kategorijama korisnika;
- 3) uslove za izdavanje ovlašćenja iz člana 165 ovog zakona;
- 4) uslove pod kojima nosioci prava mogu izdavati ovlašćenja za nekomercijalno korišćenje svojih djela ili drugih sadržaja iz člana 154 stav 4 ovog zakona;
- 5) zaključene zajedničke sporazume sa udruženjima korisnika;
- 6) sporazume sa stranim organizacijama;

- 7) odluke opšte skupštine članova i drugih organa organizacije za kolektivno ostvarivanje prava;
- 8) izvještaje iz čl. 166c, 166d i 166e ovog zakona;
- 9) odluke sudova i drugih nadležnih organa u kojima je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava stranka.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da bez odlaganja obavijesti nadležni organ o svakoj promjeni lica ovlašćenih za zastupanje organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da na zahtjev nadležnog organa, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, dostavi tražene informacije i podatke iz okvira svoje djelatnosti.“

Član 56

U članu 180 st. 1 i 2 poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“.

U stavu 3 poslije riječi „organizacija“ dodaju se riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“, a riječi: „skupštini organizacije razrješenje lica odgovornih za izvršenje rješenja“ zamjenjuju se riječima: „opštoj skupštini članova razrješenje lica odgovornih za izvršenje naloženih mjera“.

Član 57

U članu 180a stav 3 briše se.

Član 58

Član 200 mijenja se i glasi:

„Prekršaji organizacije za kolektivno ostvarivanje prava

Član 200

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, ako:

- 1) ne djeluje u najboljem interesu nosilaca prava čija prava zastupa i nameće im obaveze koje nijesu objektivno nužne za zaštitu njihovih prava i interesa ili za efikasno upravljanje njihovim pravima (član 147 stav 5);
- 2) ne upravlja pravima, kategorijama prava ili vrstama djela i drugim sadržajima iz člana 154 st. 1 i 2 ovog zakona, pod uslovom da je upravljanje obuhvaćeno područjem njene djelatnosti, osim ako postoje objektivno opravdani razlozi za odbijanje takvog upravljanja (član 154 stav 3);
- 3) nosiocima prava čija prava ostvaruje ne objavi uslove pod kojima nosioci prava mogu izdavati ovlašćenja za nekomercijalno korišćenje svojih djela ili drugih sadržaja čije upravljanje su prepustili toj organizaciji (član 154 stav 4);

- 4) u svom statutu i/ili pravilima o sticanju članstva ne navede da nosioci prava imaju prava iz člana 154 st. 1 do 5 i člana 154a ovog zakona, ne objavi to na svojoj internet stranici, i nosioce prava o tim pravima, kao i o svim uslovima vezanim za ostvarivanje prava iz člana 154 stav 4 ovog zakona, ne obavijesti prije davanja ovlašćenja za upravljanje bilo kakvim pravom ili kategorijom prava ili vrstom djela i drugim sadržajima (član 154 stav 7);
- 5) ograničava korišćenje prava predviđeno čl. 154a st. 1, 2 i 3 ovog zakona na način da kao uslov za ostvarivanje tih prava zahtijeva da se upravljanje pravima ili kategorijama prava ili vrstama djela i drugim sadržajima koji su predmet otkazivanja ili povlačenja povjeri drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava (član 154a stav 4);
- 6) kao članove ne prihvati nosioce prava i subjekte koji zastupaju nosioce prava, uključujući i druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja nosioca prava, ako ispunjavaju uslove za članstvo koji se zasnivaju na objektivnim, transparentnim i nediskriminiranim kriterijumima (član 154b stav 1);
- 7) uslove za članstvo iz člana 154b stav 1 ovog zakona ne uvrsti u statut ili drugi akt kojim se utvrđuju uslovi za članstvo i ne učini ih javno dostupnim (član 154b stav 2);
- 8) odbije da prihvati zahtjev za članstvo, a nosiocu prava ne pruži jasno objašnjenje razloga za odbijanje (član 154b stav 3);
- 9) statutom ne propiše odgovarajuće i efikasne mehanizme za učestvovanje njenih članova u postupcima donošenja odluka, pri čemu zastupljenost različitih kategorija članova nije poštena i uravnotežena (član 154b stav 4);
- 10) ne omogući svojim članovima da sa njom komuniciraju elektronskim sredstvima komunikacije, uključujući i komunikaciju u svrhu ostvarivanja članskih prava (član 154b stav 5);
- 11) ne vodi evidenciju o svojim članovima i redovno je ne ažurira (član 154b stav 6);
- 12) sva prava koja pripadaju njenim članovima na odgovarajući način ne primijeni i na nosioce prava koji nijesu njeni članovi, a koje zastupa na osnovu zakona, ustupanja prava ili bilo kog ugovornog sporazuma, osim prava koja se odnose na upravljanje i odlučivanje u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava (član 154c);
- 13) opšta skupština članova ne odredi detaljnije uslove za korišćenja prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlazi od ulaganja prihoda od prava (član 158 stav 5);
- 14) ako sa posebnom pažnjom ne naplaćuje i ne upravlja prihodima od prava (član 161 stav 1);
- 15) u svojim poslovnim knjigama ne vodi odvojeno prihode od prava i prihode koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava (član 161 stav 2 tačka 1);
- 16) u svojim poslovnim knjigama ne vodi odvojeno bilo kakvu sopstvenu imovinu i prihode koji proizlaze iz te imovine, naknada za upravljanje ili iz drugih aktivnosti (član 161 stav 2 tačka 2);
- 17) prihode od prava i prihode koji proizlaze iz ulaganja prihoda od prava koristi u svrhe različite od raspodjele nosiocima prava, osim kada joj je odbijanje ili kompenzacija naknada za upravljanje dozvoljeno u skladu sa odlukom donijetom na osnovu člana 158 stav 2 tačka 6 ovog zakona ili za korišćenje prihoda od prava ili prihoda koji proizlaze iz ulaganja prihoda od prava u skladu sa odlukom donijetom na osnovu 158 stav 2 tač. 3 do 11 ovog zakona (član 161 stav 3);
- 18) nosioca prava nije obavijestila o naknadama za upravljanje i odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlaze iz ulaganja prihoda od prava, prije dobijanja njegovog pristanka za upravljanje pravima (član 162 stav 1);

- 19) iznose namijenjene nosiocima prava ne raspodjeljuje i ne isplaćuje redovno, pažljivo i precizno, u skladu s opštim pravilima o raspodjeli iz člana 158 stav 2 tačka 3 ovog zakona (član 162a stav 1);
- 20) ne preduzme sve neophodne mjere radi utvrđivanja i pronalaženja nosilaca prava (član 162b stav 1);
- 21) najkasnije tri mjeseca od isteka roka iz člana 162a stav 2 ovog zakona, ne učini dostupnim informacije o djelima i drugim sadržajima za koje jedan ili više nosilaca prava nijesu utvrđeni ili pronađeni nosiocima prava koje zastupa ili subjektima koji zastupaju nosioce prava, kada su ti subjekti članovi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava (član 162b stav 2 tačka 1);
- 22) najkasnije tri mjeseca od isteka roka iz člana 162a stav 2 ovog zakona, ne učini dostupnim informacije o djelima i drugim sadržajima za koje jedan ili više nosilaca prava nijesu utvrđeni ili pronađeni svim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava sa kojima ima zaključene sporazume o zastupanju (član 162b stav 2 tačka 2);
- 23) ako pored sprovođenja mjera iz člana 162b st. 1 i 2 ovog zakona ne provjeri i evidenciju iz člana 154b stav 6 ovog zakona i druge lako dostupne evidencije (član 162b stav 4);
- 24) javno ne objavi informaciju kada mjere iz člana 162b st. 1 do 4 ovog zakona ne daju rezultate i to najkasnije godinu dana nakon isteka perioda od tri mjeseca (član 162b stav 5);
- 25) najmanje jednom godišnje, svakom nosiocu prava kojem je dužna da isplati prihod od prava ili je izvršila plaćanje u periodu na koje se informacije odnose, ne učini dostupnim barem informacije iz člana 164 stav 1 ovog zakona (član 164 stav 1 ovog zakona);
- 26) opredijeli prihode od prava i kao članove ima subjekte koji su odgovorni za raspodjelu prihoda od prava nosiocima prava, a informacije iz člana 164 stav 1 ovog zakona ne dostavi tim subjektima pod uslovom da oni nemaju te informacije (član 164 stav 2 ovog zakona);
- 27) diskriminiše nosioce prava čijim pravima upravlja u skladu sa sporazumom o zastupanju, naročito u odnosu na primjenjive tarife, naknade za upravljanje, kao i uslove za naplatu prihoda od prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava (član 164a stav 1);
- 28) drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava koju zastupa na osnovu sporazuma o zastupanju obračunava odbitke od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava bez njene izričite saglasnosti, osim naknade za upravljanje (član 164a stav 2);
- 29) redovno, pažljivo i precizno ne raspodjeljuje i ne isplaćuje iznose koji pripadaju drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava koje zastupa na osnovu sporazuma o zastupanju (član 164a stav 3);
- 30) ne sprovede raspodjelu drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava koje zastupa na osnovu sporazuma o zastupanju i ne isplati im pripadajuće iznose što je prije moguće, a najkasnije devet mjeseci od kraja finansijske godine u kojoj je prihod od prava naplaćen, osim ako objektivni razlozi posebno u vezi sa izvještavanjem od strane korisnika, utvrđivanjem prava, nosilaca prava ili povezivanjem informacija o djelima i drugim sadržajima sa nosiocima prava, sprječavaju organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da ispoštuje taj rok (član 164a stav 4);
- 31) nosiocima prava ne raspodijeli i ne isplati pripadajuće iznose što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci od prijema tih iznosa, osim ako objektivni razlozi posebno u vezi sa izvještavanjem od strane korisnika, utvrđivanjem prava, nosilaca prava ili povezivanjem informacija o djelima i drugim sadržajima sa nosiocima prava,

- spriječavaju organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da ispoštuju taj rok (član 164a stav 5);
- 32) korisnicima ne da sve potrebne informacije (165 stav 3);
 - 33) bez nepotrebnog odlaganja ne odgovori na zahtjeve korisnika za izdavanje ovlaštenje za korišćenje i ne navede, između ostalog, podatke koji su joj potrebni da bi ponudila ovlaštenje (165 stav 7);
 - 34) nakon prijema svih relevantnih informacija, bez nepotrebnog odlaganja, ne ponudi ovlaštenje ili korisniku ne da obrazloženu izjavu u kojoj objašnjava zašto ne namjerava da izda ovlaštenje za određenu uslugu (165 stav 8);
 - 35) ne omogući korisnicima da sa njom komuniciraju elektronskim putem, uključujući, gdje to primjenjivo, u svrhu izvještavanja o korišćenju ovlaštenja (165 stav 10);
 - 36) korisnicima ne izda račun koji sadrži podatke iz člana 165a ovog zakona (član 165a);
 - 37) najmanje jednom godišnje, elektronskim putem organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, za vremenski period na koje se informacije odnose ne učini dostupnim informacije iz člana 166 ovog zakona (član 166 ovog zakona);
 - 38) na osnovu propisno obrazloženog zahtjeva, elektronskim putem i bez nepotrebnog odlaganja svakoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, svakom nosiocu prava i svakom korisniku ne stavi na raspolaganje informacije iz člana 166a ovog zakona (član 166a ovog zakona);
 - 39) na svojoj internet stranici ne objavi i redovno ne ažurira informacije iz člana 166b ovog zakona (član 166b ovog zakona);
 - 40) ne sačini i na svojoj internet stranici ne objavi godišnji izvještaj o transparentnosti, uključujući poseban izvještaj iz člana 166e ovog zakona, za svaku finansijsku godinu najkasnije osam mjeseci od kraja te finansijske godine (član 166c stav 1);
 - 41) zajednički sporazum zaključen u skladu sa članom 172 st. 1 do 4 ovog zakona i članom 173 ovog zakona ne objavi u "Službenom listu Crne Gore", nakon dobijanja odobrenja zajedničkog sporazuma od strane nadležnog organa (član 172 stav 5);
 - 42) ne pripremi i uporedo sa objavljivanjem poziva iz člana 173 stava 1 ovog zakona na svojoj internet stranici ne objavi nacrt zajedničkog sporazuma, sa odgovarajućim obrazloženjem, i ne dostavi ga subjektima iz člana 173 stav 1 ovog zakona (član 173 stav 2);
 - 43) zaključeni zajednički sporazum ne podnese nadležnom organu na odobrenje (član 173 stav 3);
 - 44) statutom ne propiše i svojim članovima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju ne stavi na raspolaganje efikasne i pravovremene postupke za rješavanje prigovora, naročito u vezi sa ovlaštenjem za upravljanje pravima i prestankom ili povlačenjem prava, uslovima za članstvo, naplatom iznosa koji pripadaju nosiocima prava, odbicima i raspodjelama (član 175 stav 1);
 - 45) u pisanoj formi ne odgovori na prigovore članova ili organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu ugovora o zastupanju (član 175 stav 2);
 - 46) odbije prigovor iz člana 175 stav 2 ovog člana, a ne obrazloži razloge za odbijanje prigovora (član 175 stav 3);

- 47) nadležnom organu ne dostavi, u roku od tri dana od dana donošenja i utvrđivanja, odnosno zaključivanja i prijema akte, tarife, uslove, sporazume, odluke i izvještaje navedene u članu 179 stav 1 ovog zakona (član 179 stav 1);
- 48) bez odlaganja ne obavijesti nadležni organ o svakoj promjeni lica ovlašćenih za zastupanje organizacije za kolektivno ostvarivanje prava (član 179 stav 2);
- 49) na zahtjev nadležnog organa, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, ne dostavi tražene informacije i podatke iz okvira svoje djelatnosti (član 179 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.”

Član 59

Član 201 mijenja se i glasi:

„Prekršaj člana nadzornog odbora Član 201

Novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj svaki član nadzornog odbora ako opštoj skupštini članova jednom godišnje ne dostavi izjavu o sukobu interesa koja sadrži informacije iz člana 159a stav 3 ovog zakona (član 159 stav 3).“

Član 60

Član 202 mijenja se i glasi:

„Prekršaj lica koje upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava Član 202

Novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj lica koje upravlja poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava ako opštoj skupštini članova jednom godišnje ne dostavi izjavu koja sadrži informacije iz člana 159a stav 3 ovog zakona (član 159a stav 3).“

Član 61

Poslije člana 202 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Prekršaji korisnika Član 202a

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik, ako:

- 1) prije početka korišćenja predmeta zaštite ne podnese zahtjev za izdavanje ovlašćenja za korišćenje određene vrste predmeta zaštite odgovarajućoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava (član 165 stav 2);

- 2) organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava ne da sve potrebne informacije (član 165 stav 3);
- 3) organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava u okviru dogovorenog ili prethodno određenog roka i u dogovorenom ili prethodno određenom obliku, ne dostave relevantne informacije kojima raspolažu o korišćenju prava koja zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, a koje su potrebne za naplatu prihoda od prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava (član 168 stav 1);
- 4) ovlašćenom licu organizacije za kolektivno ostvarivanje prava ne omogući uvid u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun naknade koja se plaća prema tarifi (član 168 stav 4);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice - korisnik i odgovorno lice u pravnom licu – korisniku novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik – korisnik novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.“

Prekršaj člana organizacije za kolektivno ostvarivanje prava Član 202b

Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj član organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koji:

- 1) je odgovoran za raspodjelu prihoda od prava nosiocima prava, ako informacije iz člana 164 stav 1 ovog člana, najmanje jednom godišnje, ne učini dostupnim svakom nosiocu prava kojem pripadaju prihodi od prava ili su mu izvršena plaćanja u periodu na koji se informacije odnose (član 164 stav 3);
- 2) predstavlja nosioce prava, ako nosiocima prava ne raspodijeli i ne isplati pripadajuće iznose što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci od prijema tih iznosa, osim ako objektivni razlozi posebno u vezi sa izvještavanjem od strane korisnika, utvrđivanjem prava, nosilaca prava ili povezivanjem informacija o djelima i drugim sadržajima sa nosiocima prava, sprječavaju člana organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da ispoštuje taj rok (član 164a stav 5).“

Član 62

U članu 206d stav 1 poslije riječi: „člana 142 stav 2“ dodaje se zarez, a riječi: „i člana 145a st. 4, 5 i 6“ zamjenjuju se riječima: „člana 145a st. 4, 5 i 6, člana 154 stav 2, člana 165 stav 5 i člana 178“.

Član 63

Poslije člana 206e dodaje se novi član koji glasi:

„Obaveza obavještanja Član 206f

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da obavijesti nosioce prava koji su je već ovlastili za upravljanje o njihovim pravima iz člana 154 i 154a ovog zakona, kao i

svim uslovima vezanim za ostvarivanje prava iz člana 154 stav 4 ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Usaglašavanje poslovanja

Član 64

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da svoju organizaciju, poslovanje i djelatnost uskladi sa ovim zakonom najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Organizaciji iz stava 1 ovog člana koja ne uskladi svoju organizaciju, poslovanje i djelatnost u roku iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će oduzeti dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava.

Stupanje na snagu

Član 65

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je određeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima pristupilo se prvenstveno sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, konkretno Direktivom 2014/26/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 26. februara 2014. godine o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, kao i izdavanju odobrenja za područja više država za prava na online korišćenje muzičkih djela na unutrašnjem tržištu. Predmetnom direktivom je po prvi put na nivou Evropske unije detaljno uređeno pitanje kolektivnog ostvarivanja prava, kako u pogledu prava autora i nosilaca srodnih prava, tako i u pogledu obaveza i ovlašćenja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i korisnika prava. Prilikom izrade izmjena i dopuna Zakona uzeta su u obzir i dosadašnja praksa i iskustva u njegovoj primjeni.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima usaglašen je sa Direktivom 2014/26/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 26. februara 2014. godine o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, kao i izdavanju odobrenja za područja više država za prava na online korišćenje muzičkih djela na unutrašnjem tržištu.

IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 vrši se izmjena člana 37 stav 4 i 5 i člana 73 stav 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima na način što se iz teksta navedenih odredbi brišu riječi „autorskog i srodnih“. Razlog za brisanje predstavlja uvođenje pojma „organizacija za kolektivno ostvarivanje prava“ u član 146a tačka 1, a koji u sebi ne sadrži riječi „autorskog i srodnih“.

U čl. 2, 3 i 4 izvršene su izmjene u vezi sa članom 48 Zakona koje se odnose na brisanje obaveze lica sa invaliditetom da autorsko djelo u slučajevima propisanim ovim članom, koriste uz plaćanje naknade, tj. omogućeno im je korišćenje autorskog djela i bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade. Navedeni član je premješten iz Odsjeka 1 – „Zakonska licenca“ u Odsjek 2 – „Slobodno korišćenje“.

U članu 5 je poslije člana 145 Zakona dodat novi član 145a kojim je propisana shodna primjena određenih odredbi o autorskim pravima na sui generis prava proizvođača baza podataka.

U članu 6 su u članu 146 stav 3 brisane riječi „autorskog i srodnih“ iz razloga navedenih u obrazloženju člana 1. Poslije stava 3 dodata su dva nova stava koji se odnose na primjenu pojedinih odredbi ovog zakona o kolektivnom ostvarivanju prava i na nezavisne upravljačke subjekte definisane članom 146a tačka 2 Zakona.

U članu 7 dodat je novi član 146a kojim su definisani određeni pojmovi koji se koriste u vezi sa kolektivnim ostvarivanjem prava.

U članu 8 su u Glavi VI, u nazivu odjeljka A, brisane riječi „autorskog i srodnih“ iz razloga navedenih u obrazloženju člana 1.

U članu 9 brisan je stav 1 člana 147 iz razloga što je predmetno pitanje definisano članom 146a tačka 1. Brisanje riječi (u daljem tekstu: članovi) izvršeno je zbog definisanja „člana“ u članu 146a tačka 4 Zakona, a u istom stavu su nakon riječi „organizaciju“ dodate riječi „za kolektivno ostvarivanje prava“ zbog definisanja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1, što je urađeno i u izmjenama stava 3. Izmjenama stava 4 brisani su pobrojani načini ostvarivanja autorskog i srodnih prava s obzirom da su ova pitanja detaljno razrađena kroz sami tekst Zakona. Izmjena stava 5 izvršena je radi bližeg preciziranja obaveze organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u pogledu zabrane nametanja obaveza članovima koje nijesu objektivno nužne za zaštitu njihovih prava i interesa ili za efikasno upravljanje njihovim pravima.

U članu 10 su u članu 148 st. 1 i 2 poslije riječi „organizaciji“ dodate riječi „za kolektivno ostvarivanje prava“ zbog definisanja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1.

U članu 11 izvršene su izmjene člana 149 Zakona koji se odnosi na uslove za obavljanje djelatnosti. U stavu 1 tački 1 je dodato da je postojanje pravila čije je donošenje predviđeno odredbama ovog zakona, pored postojanja statuta koji ispunjava uslove iz člana 160 Zakona, jedan od uslova za kolektivno ostvarivanje prava. U tački 2 brisana je riječ „koje“ zato što ista već postoji u uvodnoj rečenici. U tački 3 riječ „većine“ (domaćih nosioca prava) zamijenjena je riječju „značajno velikog dijela“ iz razloga što je u praksi teško utvrditi tačan broj nosilaca prava, s obzirom na nepostojanje posebne evidencije nosilaca prava. U tački 4 je kao uslov za obavljanje djelatnosti dodato da organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, zbog specifičnosti predmetne oblasti, kako sa pravnog tako i sa ekonomskog aspekta, mora u organima upravljanja imati najmanje po jednog pravnika ili ekonomistu. Tačka 6 je brisana zato što je predmetno pitanje uređeno kako izmjenama tačke 1 ovog člana, tako i pojedinim drugim

odredbama Zakona. Dodat je i novi stav 2 kojim se bliže uređuje način na koji se utvrđuje pitanje zastupanja značajno velikog dijela domaćih nosilaca prava iz stav 1 tačka 3 člana 149.

U članu 12 je u članu 150 stav 1 izvršena izmjena u dijelu promjene poziva na odgovarajući stav člana 147, koja je uzrokovana izmjenama člana 147. U st. 2, 3. 4 i 5 su nakon riječi „organizacija“ dodate riječi „za kolektivno ostvarivanje prava“ zbog definisanja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1.

U članu 13 su u članu 151 Zakona nakon riječi „organizacija“ dodate riječi „za kolektivno ostvarivanje prava“ zbog definisanja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1.

U članu 14 brisan je član 152 Zakona, zbog faktičkih i pravnih problema koji se mogu javiti prilikom prenosa ugovora sa članovima, sporazuma sa inostranim organizacijama, zajedničkih sporazuma sa udruženjima korisnika, ugovora i dozvola za korišćenje predmeta zaštite sa korisnicima i obaveza plaćanja naknade korisnicima sa prethodne na sljedbenu organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava, a naročito zbog nepostojanja saglasnosti nosilaca prava, korisnika, udruženja korisnika, inostranih organizacija za navedeni prenos.

U članu 15 je brisan član 153 stav 1 iz razloga što Zakon o upravnom postupku ne omogućava da posebni zakoni određuju shodnu primjenu ZUPa u rješavanju upravne stvari. U stavu 2 izvršena je promjena poziva na odgovarajući stav člana 147 uslovljena izmjenama navedenog člana. U stavu 3 brisana je konačnost rješenja, s obzirom da Zakon o upravnom postupku ne poznaje institut konačnosti. U stavu 4 su nakon riječi „organizacije“ dodate riječi „za kolektivno ostvarivanje prava“ zbog definisanja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1.

U članu 16 izmijenjen je naziv odjeljka B na način što je riječ članovima zamijenjena riječima: „nosiocima prava“, s obzirom da će se odredbe predmetnog odjeljka, nakon izmjena predviđenih ovim zakonom, primarno odnositi na nosioce prava.

U članu 17 izvršena je izmjena člana 154 Zakona. Novim članom 154 na detaljan način su uređena prava nosioca prava u odnosu sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava.

U članu 18 su poslije člana 154 dodata tri nova člana.

Članom 154a uređuje se otkazivanje ovlašćenja za upravljanje pravima, pravno dejstvo otkazivanja, kao i pitanja vezana za raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava koji su nastali prije otkazivanja.

Članom 154b uređuju se pitanja vezana za sticanje članstva u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

Članom 154c propisana je obaveza organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da sva prava koja pripadaju njenim članovima na odgovarajući način primijeni i na nosioce prava koji nijesu njeni članovi, a koje zastupa na osnovu zakona, ustupanja prava ili bilo kog ugovornog sporazuma, osim prava koja se odnose na upravljanje i odlučivanje u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

U članu 19 je u članu 155 tačka 3 kao oblik obaveznog kolektivnog ostvarivanja prava brisano umnožavanje za druge interne potrebe, s obzirom da u uporednoj praksi ovo nije oblik obaveznog kolektivnog ostvarivanja prava.

U članu 20 briše se član 156 Zakona koji se odnosi na obaveze organizacije prema članovima, s obzirom da je predmetna materija uređena pojedinim drugim odredbama Zakona.

U članu 21 vrši se izmjena člana 157 Zakona. Potreba za brisanjem stava 2 postojećeg člana 157 je nastala zbog postojanja definicije člana (organizacije za kolektivno ostvarivanje prava) u članu 146a tačka 4 Zakona. Takođe, pojam „skupština organizacije“ zamijenjen je pojmom „opšta skupština članova“.

U članu 22 vrši se izmjena člana 158 Zakona. Opšta skupština članova je definisana članom 146a tačka 4 Zakona, a novim članom 158 detaljno se uređuju njene nadležnosti .

U članu 23 dodaju se dva nova člana poslije člana 158 Zakona.

Članom 158a uređuje se pravo glasa na opštoj skupštini članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, koje je do sada bilo uređeno članom 158 Zakona. Opšte pravilo je da svi članovi imaju pravo glasa da učestvuju i glasaju na opštoj skupštini članova, uz mogućnost ograničenja ovog prava od strane organizacije pod uslovom da su kriterijumi kojima se pravo ograničava određeni pošteno i srazmjerno. Ovim članom se uređuju i pitanja vezana za punomoćje.

Članom 158b propisuju se uslovi pod kojima nadležnosti opšte skupština članova može izvršavati skupština predstavnika izabраниh od strane članova.

U članu 24 vrši se izmjena člana 159 Zakona. Novim članom 159 uređuje se pitanja koja se odnose na nadzorni odbor, funkcije koje obavlja, obavezu poštene i srazmjerne zastupljenosti različitih kategorija članova organizacije u nadzornom odboru, obavezu članova nadzornog odbora da daju izjave o sukobu interesa i obavezu izvještavanja o izvršavanju svojih nadležnosti. Pitanja koja su bila uređena dosadašnjim članom 159 uređena su pojedinim drugim odredbama Zakona.

U članu 25 je poslije člana 159 dodat novi član 159a kojim su propisane obaveze lica koja upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

U članu 26 izvršena je izmjena člana 160 Zakona koja se odnosi na sadržinu statuta organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i većinu potrebnu za njegovo donešenje.

U članu 27 mijenja se član 161 Zakona. Novim članom 161 se uređuju pitanja vezana za naplatu, upravljanje i korišćenje prihoda od prava od strane organizacije za kolektivno ostvarivanje prava. Pitanje raspodjele prihoda od prava koje je bilo uređeno važećim članom 161 sada je predmet uređenje članom 162a, a djelimično i članom 162.

U članu 28 mijenja se član 162 Zakona. Novim članom 162 uređuju se pitanja vezana za naknade za upravljanje i odbitke od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze ulaganjem prihoda od prava. Osnov za raspodjelu koji je bio uređen dosadašnjim članom 162 sada je uređen opštim pravilima o raspodjeli iznosa koji pripadaju nosiocima prava iz člana 158 stav 2 tačka 3 Zakona.

U članu 29 se poslije člana 162 dodaju tri nova člana.

Članom 162a uređuju se pitanja vezana za raspodjelu iznosa namijenjenih nosiocima prava i njihova isplata, kao i rokovi za isplatu.

Članom 162b uređuju se pitanja vezana za utvrđivanje i pronalaže nosiocilaca prava, kao i mjere koje je s tim u vezi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna da preduzme.

Članom 162c uređene su situacije u kojima se iznosi koji pripadaju nosiocima prava smatraju neraspodjeljivim, kao i korišćenje neraspodjeljivih iznosa.

U članu 30 se u članu 163 uvodi se odstupanje od procentualnog iznosa koji se raspodjeljuje od ostvarenih naknada iz člana 36 stav 2 Zakona, ukoliko se različite grupe zainteresovanih nosilaca prava drugačije dogovore.

U članu 31 izvršena je izmjena člana 164 Zakona. Predmetnim izmjenama utvrđuje se obaveze organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da najmanje jednom godišnje svakom nosiocu prava kojem je dužna da isplati prihod od prava ili je izvršila plaćanje u periodu na koji koje informacije odnose, učini dostupnim čitav niz informacija, kao što su prihodi od prava koji mu pripadaju, iznose koje je organizacija isplatila nosiocu prava prema kategoriji prava kojima se upravlja i po vrsti korišćenja, period tokom kojeg se odvijalo korišćenje, odbitke po osnovu po osnovu nakanada za upravljanje itd. Pitanje transparentnosti rada organizacije je detaljno uređeno obavezom sačinjavanja i objavljivanja godišnjeg izvještaja o transparentnosti, čime se omogućava ne samo članovima, već i svim drugim zainteresovanim licima uvid u rad organizacije.

U članu 32 se poslije člana 164 dodaje novi član 164a kojim se, između ostalog, uređuju pitanja koja se odnose na upravljanje pravima u skladu sa sporazumima o zastupanju, zabranu diskriminacije nosilaca prava koje organizacija zastupa na osnovu tih sporazuma, zabranu obračunavanja odbitaka od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze od ulaganja prihoda od prava bez izričite saglasnosti zastupane organizacije, način raspodjele i isplate iznosa koji pripadaju drugim organizacijama koje zastupa, kao i rok za isplatu pripadajućih iznosa drugim organizacijama koje zastupa.

U članu 33 su u nazivu odjeljka C „Odnos prema korisnicima“ dodate riječi: transparentnost i izvještavanje“, s obzirom da su u okviru ovog odjeljka izvršene izmjene i dopune Zakona kojima se uređuju i navedena pitanja pored pitanja odnosa organizacije za kolektivno ostvarivanje prava sa korisnicima.

U članu 34 izvršena je izmjena člana 165 Zakona. Izmjenama su uređena pitanja koja se odnose na izdavanje ovlašćenja za korišćenje predmeta zaštite korisnicima, vođenje pregovora između organizacije i korisnika, podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlašćenja, obostranu obavezu davanja potrebnih informacija, objektivnost i nediskriminatorsnost kriterijuma za izdavanje ovlašćenja, pravo nosioca prava na naknadu za korišćenje njihovih prava, vremenski efikasno odgovaranje na zahtjeve korisnika za izdavanje ovlašćenja i nuđenje ovlašćenja, sadržinu ovlašćenja i obavezu organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da omogući korisnicima da sa njom komuniciraju elektronskim putem u svrhu izvještavanja.

U članu 35 dodat je novi član 165a kojim je propisana obaveza organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da korisnicima izda račun propisane sadržine.

U članu 36 izvršena je izmjena člana 166 Zakona. Novim članom 166 uređena su pitanja koja se odnose na informacije koje je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna da organizacijama u čije ime upravlja pravima prema sporazumu o zastupanju učini dostupnim, kao i način i rokove za činjenje dostupnim.

U članu 37 su poslije člana 166 Zakona dodati pet novih članova.

Članom 166a propisane su informacije koje je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna da na osnovu propisno obrazloženog zahtjeva dostavi organizacijama u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, nosiocima prava i korisnicima.

Članom 166b propisane su informacije koje je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna da, u svrhu transparentnosti, objavi na svojoj internet stranici, kao i njena obaveza da nevedene informacije redovno ažurira.

Članom 166c utvrđena je obaveza organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da sačini i na svojoj internet stranici objavi godišnji izvještaj o transparentnosti, koji mora biti dostupan javnosti na toj internet stranici najmanje pet godina. Navedenim članom utvrđena je sadržina predmetnog izvještaja, te obaveze vršenja revizije računovodstvenih informacija od strane lica ovlaštenog za poslove revizije finansijskih izvještaja u skladu sa posebnim zakonom.

Članom 166d propisane su finansijske informacije koje sadrži godišnji izvještaj o transparentnosti.

Članom 166e propisane su informacije koja treba da sadrži poseban izvještaj o korišćenju iznosa izdvojenih za društvene, kulturne i obrazovne usluge, kao sastavni dio godišnjeg izvještaja o transparentnosti.

U članu 38 izvršene su izmjene u članu 167 Zakona u dijelu koji se odnosi na dodavanje riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“ nakon riječi „organizacija“, a što je uslovljeno definisanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1.

U članu 39 izvršena je izmjena člana 168 Zakona. Novim članom 168 propisane su obaveze korisnika u odnosu prema organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, kao što su zaključivanje ugovora o neisključivom korišćenju predmeta zaštite sa organizacijom, obavještanje o promjeni svih činjenicama od uticaja na obračun naknade prema tarifi, rokove za dostavljanje podataka, odgovornost i omogućavanje uvida u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun nakande koja se plaća prema tarifi.

U članu 40 izvršene su izmjene u članu 169 Zakona u dijelu koji se odnosi na dodavanje riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“ poslije riječi „organizacija“, a što je uslovljeno definisanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1.

U članu 41 izvršene su izmjene u članu 170 Zakona u dijelu koji se odnosi na dodavanje riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“ poslije riječi „organizacija“, a što je uslovljeno definisanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1.

U članu 42 je poslije člana 170 dodat novi član 170a kojim je definisano da se obrada ličnih podataka sprovedena u skladu sa odredbama ovog zakona o kolektivnom ostvarivanju prava mora vršiti u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

U članu 43 izvršena je izmjena i dopuna pojedinih odredbi člana 171 kojim se uređuje tarifa. Propisano je da tarife moraju biti razumne u odnosu na ekonomsku vrijednost korišćenja prava u trgovini, imajući u vidu vrstu i obim korišćenaj djela i drugih sadržaja, kao i ekonomsku vrijednost usluge pružene od strane organizacije, te da je organizacija dužna da obavijesti konkretnog korisnika o kriterijumima za određivanje iznosa naknade. Izvršene su izmjene u dosadašnjem stavu 2 s obzirom da se ne radi o zatvorenoj listi kriterijuma za otvrđivanje tarife, već se ista može utvrđivati i na osnovu drugih kriterijuma. Tačke 5 i 6 su brisane zbog nepreciznosti i otežane primjenjivosti u praksi i zato što nijesu poznate kao kriterijumi u široj uporedno-pravnoj praksi. Izmjenom uvodne rečenice stava 3 propisuju se dodatni kriterijumi za utvrđivanje tarife, a ne kako je to do sada bilo uređeno visina naknade, a ostale izmjene u navedenom stavu su gramatičke prirode.

U članu 44 izvršena je izmjena pojedinih odredbi člana 172. Izmjena u st. 1 i 3 uslovljene su, kako definisanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1, tako i potrebom za dodatnim preciziranjem. Izmjenom stava 5 propisano je da je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava zajednički sporazum dužna objaviti u Službenom listu Crne Gore, ali tek nakon dobijanja odobrenja zajedničkog sporazuma od strane nadležnog organa tj. Zavoda za intelektualnu svojinu.

U članu 45 izvršena je izmjena člana 173 Zakona. Novim članom 173 uvedena je obaveza organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da pripremi i uporedo sa objavljivanjem javnog poziva za zaključenje zajedničkog sporazuma na svojoj internet stranici objavi nacrt zajedničkog sporazuma, sa odgovarajućim obrazloženjem i dostavi ga udruženjima korisnika, individualnim korisnicima i udruženjima privrednika. Takođe, uvedena je obaveza organizacije da zaključeni zajednički sporazum podnese nadležnom organu na odobrenje, koji će ga odobriti ukoliko utvrditi da ispunjava zakonom propisane uslove.

U članu 46 je izvršena izmjena pojedinih odredbi člana 174 Zakona. U stavu 1 je sa šest mjeseci na 90 dana skraćen rok nakon kojeg se može pokrenuti postupak utvrđivanja privremene tarife, u slučaju da u datom roku zajednički sporazum ne bude zaključen. U stavu 11 je izvršena izmjena izmjena stava 11 u dijelu koji se odnosi na period do kada se primjenjuje privremena tarifa, tj. umjesto dosadašnje primjene do pravosnažne odluke u kolektivnom sporu o toj tarifi, primjenjivaće se do postizanja sporazuma kroz postupak posredovanja u skladu sa članom 176 ovog zakona.

U članu 47 je poslije člana 174 dodat novi član 174a kojim se propisuju uslovi i postupak za izmjenu postojećih tarifa.

U članu 48 se vrši izmjena člana 175 Zakona. Novim član 175 propisuju se obaveze organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u vezi sa postupcima za rješavanje prigovora svojih članova i organizacija u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju. Brisana je kao opcija mogućnost pokretanja kolektivnog spora pred nadležnim sudom, umjesto kojeg je novim članom 176 razrađena procedura alternativnog rješavanja sporova kroz postupak posredovanja.

U članu 49 vrši se izmjena člana 176 Zakona. Novim članom 176 propisani su uslovi za pokretanje postupka alternativnog rješavanja sporova posredovanjem, shodna primjena odredbi zakona kojim se uređuje posredovanje, uslovi koje neko lice mora ispunjavati da bi bio

posrednik, kao i situacije u kojim se smatra da su stranke prihvatile predlog posrednika za rješavanje spora.

U članu 50 je poslije člana 176 dodat novi član 176a kojim se omogućava stranama u sporu da i pored pokušaja da spor riješenje posredovanjem, mogu pokrenuti postupak za zaštitu svojih prava i pred nadležnim sudom.

U članu 51 izvršena je izmjena u nazivu odjeljka E na način što su poslije riječi „organizacije“ dodate riječi „za kolektivno ostvarivanje prava“. Predmetna izmjena uzrokovana je definisanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1 ovog zakona. **U članu 52** vrši se izmjena člana 177 Zakona. Novim članom 177 je detaljnije u odnosu na postojeći član uređen nadzor na radom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, s posebnim akcentom na vanrednu kontrolu rada organizacije koja se može, između ostalog, izvršiti nakon dobijanja obavještenja od strane članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, nosilaca prava, korisnika, drugih organizacije za kolektivno ostvarivanje prava ili bilo koje druge zainteresovane strane o radnjama i okolnostima koje po njihovom mišljenju predstavljaju povredu odredbi ovog zakona o kolektivnom ostvarivanju prava.

U članu 53 je poslije člana 177 dodat novi član 177a kojim je propisano da nadležni organ vrši nadzor i nad zakonitošću postupanja korisnika.

U članu 54 izvršena je izmjena člana 178 Zakona. Novim članom 178 uređeno je, između ostalog, pitanje saradnje nadležnog organa sa nadležnim tijelima država članica Evropske unije u vezi sa dostavljanjem informacija o primjeni odredbi ovog zakona o kolektivnom ostvarivanju prava, a posebno informacija o aktivnostima organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sa sjedištem u Crnoj Gori. Pitanja koja su bila uređena postojećim članom 178 sada su uređena pojedinim drugim odredbama ovog zakona, kao što su čl. 166c, 166d i 166e, a u vezi sa članom 158 stav 6 ovog zakona.

U članu 55 izvršena je izmjena člana 179 Zakona, koja je uzrokovana izmjenama pojedinih odredbi ovog zakona, pa je bilo neophodno izvršiti usklađivanje u dijelu preciziranja obaveze informisanja nadležnog organa od strane organizacije za kolektivno ostvarivanje prava

U članu 56 izvršene su izmjene u članu 180 na način što su poslije riječi „organizacije“ dodate riječi: „za kolektivno ostvarivanje prava“, a što je uzrokovano definisanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u članu 146a tačka 1 ovog zakona. Takođe, riječi: „skupštini organizacije“ zamijene su riječima: „opštoj skupštini članova“.

U članu 57 je brisan stav 3 člana 180a, a što je uslovljeno izmjenama člana 165 stav 1 i definisanjem ovlašćenja za područje više država u članu 146a tačka 13 ovog zakona.

U čl. 58, 59, 60 i 61 propisani su prekršaji za povredu odredbi ovog zakona o kolektivnom ostvarivanju prava.

U članu 62 izvršena je izmjena člana 206d stav 1 Zakona, na način što je dodata odložena primjena člana 154 stav 2, člana 165 stav 5 i člana 178 ovog zakona.

U članu 63 je poslije člana 206e dodat novi član 206f kojim je propisano da je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna da obavijesti nosioce prava koji su je već ovlastili za upravljanje o njihovim pravima iz člana 154 i 154a ovog zakona, kao i bilo kojim uslovima vezanim uz pravo iz člana 154 stav 4 ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U članu 64 je propisan period za usklađivanje organizacije, poslovanja i djelatnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sa ovim zakonom najkasnije u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

U članu 65 je propisano stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. TEKST ODREDBA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("SL. LIST CRNE GORE", BR. 37/11 I 53/16) KOJE SE MIJENJAJU

Solidarni dužnici

Član 37

Obveznik naknade iz člana 36 stav 1 ovog zakona je proizvođač, odnosno uvoznik uređaja, odnosno nosača zvuka i slike.

Proizvođač i uvoznik solidarno odgovaraju za plaćanje naknade iz člana 36 ovog zakona.

Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju naknadu za uređaje i nosače koji su namijenjeni za:

- 1) izvoz;
- 2) komercijalno umnožavanje autorskih djela za koje je propisana obaveza pribavljanja dozvole nosioca prava;
- 3) umnožavanje autorskih djela za potrebe lica sa invaliditetom;
- 4) uvoz za lično i nekomercijalno korišćenje, kao sastavni dio ličnog prtljaga.

Lice iz stava 1 ovog člana dužno je da organizaciji za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava podnosi izvještaj o tipu i broju proizvedenih ili uvezenih uređaja i nosača, kvartalno u toku kalendarske godine.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava može podatke i informacije iz stava 4 ovog člana koristiti samo u svrhu ostvarivanja prava po ovom zakonu.

Lica sa invaliditetom

Član 48

Bez sticanja odgovarajućeg autorskog imovinskog prava, a uz obavezu plaćanja naknade, dozvoljeno je za potrebe lica sa invaliditetom koristiti autorsko djelo:

- 1) za prilagođavanje ako djelo nije dostupno u traženom obliku;
- 2) ako se korišćenje direktno odnosi na posebne potrebe lica;
- 3) ako je korišćenje ograničeno na obim posebnih potreba;
- 4) ako se obavlja bez neposredne ili posredne imovinske koristi.

Odsjek 2.

Slobodno korišćenje

Nosilac prava

Član 73

Prava koja na osnovu ovog zakona pripadaju autoru, uključujući pravo na zaštitu pred sudovima i drugim nadležnim organima (aktivna legitimacija), ima drugo lice u obimu u kome su mu ta prava ustupljena na osnovu zakona, ugovora ili drugog akta (nosilac prava).

Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, sindikalne organizacije, kao i organizacije koje se registruju za zaštitu autorskog prava, aktivno su legitimisane za zaštitu prava svojih članova pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Ostvarivanje prava

Član 146

Autor i nosilac srodnih prava mogu ostvarivati svoja prava individualno ili kolektivno. Individualno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana vrši se lično ili preko zastupnika. Kolektivno ostvarivanje prava vrši se preko organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

ODJELJAK A

ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Djelatnost

Član 147

Ostvarivanje prava iz člana 146 stav 3 ovog zakona, za više nosilaca autorskog i srodnih prava, kolektivno obavlja organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava (u daljem tekstu: organizacija), u skladu sa ovim zakonom.

Autori i nosioci srodnih prava (u daljem tekstu: članovi) ugovorom osnivaju organizaciju kao neprofitnu nevladinu organizaciju sa svojstvom pravnog lica.

Organizacija je dužna da se registruje u skladu sa odredbama zakona koji uređuje obavljanje djelatnosti, nakon dobijanja dozvole iz člana 150 stav 1 ovog zakona.

Organizacija u svoje ime, a za račun svojih članova ostvaruje autorska i druga srodna prava na njihovim objavljenim autorskim djelima, odnosno predmetima srodnih prava (u daljem tekstu: predmeti zaštite):

- 1) zaključivanjem ugovora sa korisnicima predmeta zaštite (u daljem tekstu: korisnici) o neisključivom ustupanju prava uz naplatu naknade;
- 2) vršenjem kontrole izvršavanja obaveza korisnika utvrđenih ugovorom i zakonom;
- 3) prikupljanjem naknade od korisnika;
- 4) vođenjem evidencije sa podacima o autorima koji su članovi organizacije, autorskim pravima i vrstama zaštite pojedinih djela;
- 5) raspodjelom prikupljenih prihoda svojim članovima;
- 6) zastupanjem interesa svojih članova pred nadležnim državnim organima.

Djelatnost iz stava 3 ovog člana može se obavljati samo radi ostvarivanja interesa svojih članova u skladu sa javnim interesom utvrđenim ovim zakonom.

Djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava može da se obavlja samo na osnovu dozvole organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti

Član 148

Postupak za dobijanje dozvole nadležnog organa pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva pravnog lica koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pravno lice podnosi osnivački akt, statut, predugovore o zastupanju članova, dokaz o uplati propisane administrativne takse i druge dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 149 ovog zakona.

Nadležni organ je dužan da o zahtjevu pravnog lica odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Uslovi za obavljanje djelatnosti

Član 149

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava može da obavlja pravno lice koje:

- 1) ima statut koji ispunjava uslove iz člana 160 st. 1 i 2 ovog zakona;
- 2) koje je upisano u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa;
- 3) ima zaključene predugovore o zastupanju većine domaćih nosioca prava za predmete zaštite na koja se odnosi djelatnost;
- 4) ima zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom pravnog smjera;
- 5) raspolaže poslovnim prostorom u svojini ili zakupu opremljenim neophodnom informatičkom i komunikacionom opremom;
- 6) ima nacrt pravila o transparentnom, potpunom, blagovremenom i pravilnom načinu rada i postupanju organizacije.

Dozvola nadležnog organa

Član 150

Dozvola za obavljanje djelatnosti iz člana 147 stav 6 ovog zakona izdaje se rješenjem, na period od pet godina.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, može se izdati samo jednoj organizaciji za određenu vrstu prava.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, može se izdati samo jednoj organizaciji za određenu vrstu predmeta zaštite.

Dozvola iz stava 1 ovog člana može se izdati jednoj organizaciji za ostvarivanje više različitih vrsta prava i više različitih vrsta predmeta zaštite.

Organizacija iz stava 4 ovog člana, dužna je da statutom obezbijedi proporcionalnu zastupljenost nosilaca prava različitih vrsta prava na različitim vrstama predmeta zaštite u organima organizacije.

Odredbe st. 2 i 3 ovog člana ne odnose se na izdavanje dozvole za kolektivno ostvarivanje online prava na muzičkim djelima za područje više država.

Oduzimanje dozvole

Član 151

Nadležni organ će oduzeti dozvolu organizaciji:

- 1) na zahtjev organizacije;
- 2) ako organizacija prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti utvrđene ovim

zakonom;

3) ako organizacija u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nepravilnosti u radu.

Prije oduzimanja dozvole iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana nadležni organ će, u pisanoj formi, ukazati na nepravilnosti u radu organizacije, naložiti mjere i odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

Prenos ugovora ex lege

Član 152

Ako nakon oduzimanja dozvole organizaciji iz člana 151 ovog zakona (u daljem tekstu: prethodna organizacija) nadležni organ izda dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava drugoj organizaciji (u daljem tekstu: sljedbena organizacija), danom izdavanja dozvole na tu organizaciji prenose se:

- 1) ugovori koje je prethodna organizacija zaključila sa članovima;
- 2) sporazumi prethodne organizacije sa inostranim organizacijama;
- 3) zajednički sporazumi prethodne organizacije sa udruženjima korisnika;
- 4) ugovori i dozvole prethodne organizacije za korišćenje predmeta zaštite sa korisnicima;
- 5) obaveze plaćanja naknade korisnika.

Prethodna organizacija dužna je da preda sljedbenoj organizaciji cjelokupnu dokumentaciju nastalu iz obavljanja djelatnosti i pruži sva potrebna objašnjenja.

Član prethodne organizacije može da raskine ugovor prenesen na sljedbenu organizaciju.

Primjena drugog zakona

Član 153

Na postupak izdavanja i oduzimanja dozvole primjenjuju se propisi o opštem upravnom postupku.

Protiv dozvole nadležnog organa iz člana 147 stav 6 i odluke o oduzimanju dozvole iz člana 151 ovog zakona može se izjaviti žalba organu državne uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konačno rješenje o izdavanju i oduzimanju dozvole nadležni organ objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

Na osnivanje, registraciju, rad i prestanak rada organizacije primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju nevladine organizacije, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Obaveza zaključivanja ugovora

Član 154

Organizacija je dužna da, na zahtjev nosioca prava, pod istim uslovima pod kojima su zaključeni ugovori sa članovima te kategorije, zaključi sa nosiocem prava ugovor o zastupanju.

Ugovor iz stava 1 ovog člana sadrži, naročito: punomoćje nosioca prava za kolektivno ostvarivanje njegovih prava, vrstu predmeta zaštite, prava koja će ostvarivati, obaveze organizacije i period na koji se ugovor zaključuje.

Ugovor iz stava 2 ovog člana može se zaključiti na period do pet godina.

Član organizacije, odnosno nosilac prava ne može individualno ostvarivati prava za vrijeme primjene ugovora o zastupanju, odnosno dok se neko pravo na osnovu ovog zakona ostvaruje kolektivno, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Obavezno kolektivno ostvarivanje prava

Član 155

Izuzetno od člana 146 stav 1 ovog zakona, nosilac autorskog ili srodnog prava može samo kolektivno ostvarivati pravo:

- 1) kablovske retransmisije predmeta zaštite, osim emisija radiodifuznih organizacija iz sopstvene produkcije, bez obzira da li se radi o njihovim sopstvenim pravima ili pravima stečenim od drugih nosioca prava;
- 2) davanja na posluhu iz člana 24 stav 2 ovog zakona;
- 3) na naknadu za umnožavanje za privatne i druge interne potrebe;
- 4) na naknadu za umnožavanje aktualnih članaka iz dnevnih i periodičnih štampanih medija iz člana 46 stav 1 tačka 3 ovog zakona;
- 5) na naknadu za umnožavanje aktualnih članaka iz dnevnih i periodičnih štampanih medija za potrebe pregleda štampe (klipinga) iz člana 46 stav 1 tačka 3 ovog zakona;
- 6) na godišnju dodatnu naknadu za interpretatore iz člana 130b ovog zakona.

Obaveze organizacije prema članovima

Član 156

Organizacija je dužna da u skladu sa zakonom efikasno, ekonomično i transparentno ostvaruje prava svojih članova, a naročito da:

- 1) utvrđuje tarife;
- 2) zaključuje zajedničke sporazume sa udruženjima korisnika;
- 3) zaključuje ugovore sa korisnicima predmeta zaštite;
- 4) prikuplja naknade od korisnika predmeta zaštite;
- 5) vrši kontrolu izvršavanja obaveza korisnika utvrđenih zakonom i ugovorima;
- 6) vrši raspodjelu prihoda ostvarenih u skladu sa ovim zakonom;
- 7) dostavlja svojim članovima izvještaj koji sadrži podatke iz poslovne evidencije uz obezbjeđenje uvida u dokumentaciju koja nastaje u obavljanju njene djelatnosti.

U vršenju poslova iz stava 1 ovog člana organizacija je dužna da obezbijedi srazmjeru troškova svog poslovanja i rada, primjerenu dobiti koju ostvaruje za svoje članove.

Upravljanje organizacijom

Član 157

Organizacijom upravljaju članovi organizacije u skladu sa zakonom i statutom organizacije.

Članovi organizacije su: autori, interpretatori, proizvođači fonograma, filmski producenti, radiodifuzne organizacije, izdavači i njihovi pravni sljedbenici koji su zaključili ugovor o zastupanju sa organizacijom.

Organi organizacije su:

- 1) skupština organizacije;
- 2) upravni odbor;
- 3) izvršni direktor;
- 4) nadzorni odbor.

Skupština organizacije

Član 158

Skupštinu organizacije čine članovi organizacije.

Član organizacije ima broj glasova u skupštini srazmjeran obimu i stepenu iskorišćavanja njegovih predmeta zaštite u određenoj godini, u skladu sa statutom organizacije.

Jedan ili više članova skupštine organizacije imaju pravo da opunomoće člana skupštine da glasa kao njihov punomoćnik na skupštini.

Punomoćje iz stava 3 ovog člana mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Drugi organi organizacije

Član 159

Upravni odbor i nadzorni odbor bira skupština organizacije.

Mandat članova upravnog i nadzornog odbora traje pet godina.

Izvršnog direktora bira upravni odbor.

Bliža organizacija, sastav i način odlučivanja skupštine i organa organizacije utvrđuje se statutom organizacije.

Statut

Član 160

Statutom organizacije utvrđuju se naročito:

- 1) vrste i predmeti zaštite prava koja se kolektivno ostvaruju i pravila u odnosu prema članovima i korisnicima predmeta zaštite;
- 2) način i sadržaj obavještanja članova o sjednicama skupštine, način glasanja i broj glasova potreban za odlučivanje o pojedinim pitanjima;
- 3) obaveze članova;
- 4) način utvrđivanja tarifa;
- 5) osnovni kriterijumi za utvrđivanje troškova obavljanja djelatnosti organizacije;
- 6) pravila o raspodjeli prihoda na članove;
- 7) način vršenja nadzora nad finansijskim sredstvima;
- 8) vrsta i osnovni sadržaj izvještaja koji se obavezno podnose članovima i nadležnom organu u skladu sa zakonom;
- 9) način informisanja članova i obavještanja javnosti o poslovanju organizacije;
- 10) kriterijumi za utvrđivanje srazmjere obima i stepena iskorišćavanja predmeta zaštite i broj glasova koje član organizacije ima u skupštini organizacije.

Statut organizacije donosi skupština organizacije, većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine.

Statut organizacije objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore", nakon dobijanja dozvole za obavljanje djelatnosti iz člana 150 ovog zakona.

Raspodjela prihoda

Član 161

Organizacija je dužna da svojim članovima izvrši raspodjelu ukupnog ostvarenog prihoda, osim:

- 1) sredstava određenih za pokriće troškova rada organizacije;
- 2) sredstava određenih za socijalne i kulturne namjene organizacije i za podsticanje kulturne raznolikosti (novčana socijalna pomoć, stipendije, podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica i drugo) do 10% prihoda ostvarenih u skladu sa godišnjim planom raspodjele prihoda, ako to prihvate članovi organizacije.

Godišnja raspodjela prihoda članovima organizacije vrši se planom raspodjele prihoda koji utvrđuje skupština organizacije, na predlog upravnog odbora, do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

Kriterijumi za raspodjelu ostvarenih prihoda organizacije članovima i raspodjelu sredstava za socijalne i kulturne namjene utvrđuju se pravilima raspodjele prihoda, koja donosi skupština organizacije.

Osnov za raspodjelu

Član 162

Osnov za raspodjelu prihoda iz člana 161 stav 1 ovog zakona čini obim stvarnog iskorišćavanja određenog predmeta zaštite (princip srazmjernosti).

Ako se obim iz stava 1 ovog člana ne može utvrditi, raspodjela se vrši primjenom principa pravičnosti.

Osnov za raspodjelu iz stava 1 ovog člana mora biti zasnovan na kvantifikovanim, odnosno na drugi način preciziranim podacima.

Ukoliko podaci iz stava 3 ovog člana ne postoje ili ukoliko bi prikupljanje tih podataka predstavljalo nesrazmjerne troškove za organizaciju, raspodjela može biti zasnovana na procjenama koje proizilaze iz odgovarajućih i provjerljivih činjenica.

Poseban slučaj raspodjele

Član 163

Prihodi ostvareni od naknada iz člana 36 stav 2 ovog zakona raspodjeljuju se od naknada za:

1) tehničke uređaje i prazne nosače zvuka:

- 50% autorima muzičkih djela,
- 25% interpretatorima,
- 25% proizvođačima fonograma;

2) tehničke uređaje i prazne nosače slike:

- 50% koautorima audiovizuelnih djela i autorima posebnih doprinosa audiovizuelnih djela,
- 25% interpretatorima,
- 25% filmskim producentima.

Prihodi ostvareni od naknade iz člana 36 stav 3 ovog zakona raspodjeljuju se:

- 50% autorima pisanih djela;
- 50% izdavačima knjiga i časopisa.

Prihodi ostvareni od naknade iz člana 46 stav 1 tačka 3 ovog zakona raspodjeljuju se:

- 50% autorima djela;
- 50% izdavačima medija.

Autori i izvođači se ne mogu odreći prava iz st. 1, 2 i 3 ovog člana i ne mogu tim pravom raspolagati.

Uvid članova u poslovanje

Član 164

Svaki član organizacije ima pravo na uvid u akte iz člana 179 ovog zakona.

Organizacija je dužna da članovima obezbijedi uvid u akte iz stava 1 ovog člana o svom trošku.

Članovi koji u skupštini organizacije imaju najmanje 10 procenata glasova imaju pravo da jednom godišnje zahtijevaju angažovanje nezavisnog stručnjaka, koji će preispitati određeni dio poslovanja organizacije i o tome sačiniti pisani izvještaj koji se dostavlja svim članovima.

Organizacija je dužna da na zahtjev stručnjaka iz stava 3 ovog člana, obezbijedi pristup svim potrebnim podacima i poslovnim evidencijama i prostorne, kao i druge uslove za efikasan rad.

Obaveza zaključivanja ugovora

Član 165

Organizacija je dužna da, na zahtjev svakog korisnika ili udruženja korisnika, pod jednakim uslovima, zaključi ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja predmeta nad kojima vrši zaštitu u obavljanju svoje djelatnosti, odnosno ugovore o iznosu naknade za korišćenje.

Organizacija može odbiti zahtjev iz stava 1 ovog člana samo korisniku koji je više puta izvršio povredu prava njenih članova.

Ako se ugovor iz stava 1 ovog člana ne zaključi, traženo pravo se smatra ustupljenim ako korisnik uplati organizaciji ili deponuje kod notara ili suda u korist organizacije iznos u visini naknade za korišćenje predmeta zaštite utvrđen tarifom.

Obaveza informisanja

Član 166

Organizacija je dužna da, na zahtjev svakog korisnika ili udruženja korisnika, da na uvid podatke o predmetima nad kojima vrši zaštitu u obavljanju svoje djelatnosti i učini dostupnim sve podatke i informacije o uslovima ostvarivanja prava svojih članova.

Kolektivno ostvarivanje prava na dobrovoljnoj osnovi sa proširenim dejstvom

Član 167

Djelatnost organizacije osnovane na dobrovoljnoj osnovi se, u skladu sa ovim članom, proširuje i na ostvarivanje prava na predmetima zaštite nosilaca prava koji nijesu ustupili ostvarivanje svojih prava organizaciji.

Organizacija iz stava 1 ovog člana obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava svih nosilaca prava u pogledu predmeta nad kojima vrši zaštitu pod uslovom da:

- 1) je individualno ostvarivanje prava složeno ili nepraktično i kao takvo se uobičajeno kolektivno ostvaruje;
- 2) organizacija predstavlja pored nosilaca prava iz Crne Gore i strane nosioce prava na osnovu bilateralnih sporazuma sa inostranim organizacijama.

Nosilac prava koji odluči da svoja prava ostvaruje individualno dužan je da o toj odluci obavijesti organizaciju iz stava 1 ovog člana, najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće godine.

U slučaju iz stava 3 ovog člana organizacija je dužna da od 1. januara naredne godine prestane sa kolektivnim ostvarivanjem prava podnosioca obavještenja.

Organizacija iz stava 1 ovog člana dužna je da o odluci iz stava 3 ovog člana obavijesti korisnike sa kojima ima zaključene ugovore do 1. januara godine u kojoj prestaje sa kolektivnim ostvarivanjem prava podnosioca obavještenja.

Organizacija iz stava 1 ovog člana, dužna je da prilikom raspodjele ukupno ostvarenih prihoda, izvrši obaveze prema nosiocima prava koji nijesu dostavili obavještenje iz stava 3 ovog člana, pod istim uslovima pod kojima te obaveze izvršava prema svojim članovima.

Odredba stava 6 ovog člana primjenjuje se i na nosioce prava koji dostave obavještenje iz stava 3 ovog člana, do isteka godine u kojoj je obavještenje dostavljeno.

Obaveze korisnika

Član 168

Korisnik je dužan da prije početka korišćenja predmeta zaštite zaključi ugovor o neisključivom korišćenju predmeta zaštite sa organizacijom.

Korisnik je dužan da, u roku od 15 dana od dana početka korišćenja predmeta zaštite, obavijesti organizaciju o promjeni svih činjenica koje su od uticaja na obračun naknade prema tarifi (naziv, trajanje, broj itd.).

Korisnik koji je na osnovu ovog zakona ovlašćen da koristi predmete zaštite bez dozvole nosioca prava uz obaveznu plaćanja naknade dužan je da podatke iz stava 2 ovog člana organizaciji dostavlja mjesečno.

Radiodifuzne organizacije su dužne da podatke iz stava 2 ovog člana dostavljaju organizaciji mjesečno.

Za obaveze korisnika solidarno su odgovorni: lice koje koristi predmet zaštite, vlasnik, držalac i zakupac prostora u kojem je predmet zaštite korišćen, kao i organizator djelatnosti čijim vršenjem je došlo do korišćenja predmeta zaštite.

Korisnik je dužan da ovlašćenom licu organizacije omogući uvid u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun naknade koja se plaća prema tarifi.

Obaveze nadležnih organa

Član 169

Nadležni državni organi koji vode evidenciju o podacima koji su od značaja za utvrđivanje obima iskorišćavanja predmeta zaštite ili iznosa naknada, na zahtjev ovlašćenog lica organizacije, dužni su da dostave te podatke organizaciji.

Organizacija može podatke i informacije iz stava 1 ovog člana koristiti samo u svrhu ostvarivanja prava po ovom zakonu.

Izdavanje i oduzimanje odobrenja radiodifuznoj organizaciji

Član 170

Kada je iskorišćavanje predmeta zaštite pretežna djelatnost radiodifuzne organizacije, organ nadležan za poslove radiodifuzije (u daljem tekstu: Agencija) može izdati odobrenje za obavljanje radiodifuzne djelatnosti samo radiodifuznoj organizaciji koja, uz zahtjev za izdavanje odobrenja, podnese pisani dokaz o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijom.

Ako radiodifuzna organizacija, nakon dobijanja odobrenja iz stava 1 ovog člana, izvrši

povredu svojih obaveza prema organizaciji, Agencija će radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti radiodifuznoj organizaciji izreći mjeru upozorenja i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Ako radiodifuzna organizacija ne otkloni utvrđene nepravilnosti u naloženom roku, Agencija će privremeno, u trajanju do 30 dana, oduzeti odobrenje iz stava 1 ovog člana.

Radiodifuznoj organizaciji kojoj je prethodno dva puta izrečena mjera privremenog oduzimanja odobrenja iz stava 3 ovog člana trajno se oduzima odobrenje.

Na postupak izdavanja i oduzimanja dozvole, odnosno izricanja mjera iz st. 2, 3 i 4 ovog člana shodno će se primjenjivati odredbe zakona kojim se uređuju elektronski mediji, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Tarifa

Član 171

Tarifom se utvrđuje primjerena visina naknade za pojedine oblike korišćenja predmeta zaštite.

Tarifa iz stava 1 ovog člana utvrđuje se:

1) u procentu od bruto prihoda koji korisnik ostvaruje iz djelatnosti čije obavljanje je uslovljeno korišćenjem predmeta zaštite (organizator koncerata, plesna škola, disko klub i sl.);

2) u procentu od bruto prihoda koji korisnik ostvaruje iz djelatnosti čije obavljanje je uslovljeno korišćenjem predmeta zaštite, ako se ne može utvrditi dio prihoda koji se ostvaruje korišćenjem predmeta zaštite (emitovanje radiodifuznih organizacija, kablovska retransmisija i sl.);

3) u procentu od troškova za korišćenje predmeta zaštite ako korisnik ne ostvaruje prihode;

4) srazmjerno prihodu ostvarenom korišćenjem predmeta zaštite kada se prihod ostvaruje korišćenjem zaštićenih i nezaštićenih predmeta zaštite;

5) u srazmjeri prava koja se ostvaruju kolektivno u odnosu na prava koja se ostvaruju individualno;

6) srazmjerno učešću pojedinog nosioca prava ako na predmetu zaštite ima više nosilaca prava;

7) u paušalnom iznosu od broja korišćenja predmeta zaštite ako iskorišćavanje predmeta zaštite nije neophodno za obavljanje djelatnosti korisnika ili ako se prihodi, odnosno troškovi za korišćenje predmeta zaštite ne mogu tačno utvrditi i/ili ako utvrđivanje tih prihoda iziskuje nesrazmjerne troškove.

Visina naknade iz stava 1 ovog člana određuje se na osnovu:

1) trajanja i broja korišćenja predmeta zaštite;

2) broja potencijalnih krajnjih korisnika na određenom području i u određenom vremenskom periodu;

3) svrhe korišćenja (komercijalne i nekomercijalne);

4) statusa korisnika (omladinske ili studentske organizacije, organizacije lica sa invaliditetom, neprofesionalne organizacije, manjine itd.).

Bruto prihod korisnika iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana obuhvata sve prihode korisnika ostvarene obavljanjem djelatnosti, umanjene za iznos poreza na dodatu vrijednost.

Zajednički sporazumi

Član 172

Organizacija je dužna da, na zahtjev odgovarajućeg reprezentativnog udruženja korisnika (u daljem tekstu: udruženje korisnika), pregovara o tarifama i ako se dogovore zaključi sporazum (u daljem tekstu: zajednički sporazum).

Reprezentativnim udruženjem korisnika iz stava 1 ovog člana smatra se udruženje koje zastupa većinu korisnika koji obavljaju djelatnost u čijem obavljanju se koriste predmeti zaštite na teritoriji Crne Gore, odnosno udruženje kome je reprezentativnost priznata na osnovu drugih propisa.

Zajednički sporazum organizacija može zaključiti i neposredno sa jednim korisnikom predmeta zaštite, ako samo taj korisnik u Crnoj Gori obavlja djelatnost u kojoj se koriste predmeti zaštite.

Zajednički sporazum sadrži naročito: podatke, odnosno činjenice kojima se dokazuje reprezentativnost udruženja korisnika, metod obračuna i visinu naknade, način i rokove za izvještavanje o korišćenju predmeta zaštite, uslove za uvećanje ili smanjenje visine naknade utvrđene tarifom i rok i način plaćanja naknade.

Zajednički sporazum zaključen u skladu sa st. 1, 3 i 4 ovog člana organizacija je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore".

Zajednički sporazum iz stava 1 ovog člana stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Zajednički sporazum zaključen za određenu oblast korišćenja primjenjuje se na sve korisnike iz te oblasti, bez obzira da li su članovi udruženja.

Korisnici iz stava 7 ovog člana dužni su da zakluče pojedinačne ugovore sa organizacijom u skladu sa zajedničkim sporazumom.

Postupak zaključivanja zajedničkog sporazuma

Član 173

Organizacija pokreće postupak za zaključivanje zajedničkog sporazuma objavljivanjem poziva u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore, udruženjima korisnika, individualnim korisnicima i udruženjima privrednika da u određenom roku otpočnu pregovore.

Organizacija je dužna da, u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 1 ovog člana, dostavi licima i udruženjima iz stava 1 ovog člana predlog zajedničkog sporazuma sa obrazloženjem i potrebnim podacima.

Privremena tarifa

Član 174

Ako se u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja predloga zajedničkog sporazuma licima i udruženjima zajednički sporazum ne zaključi, privremenu tarifu utvrđuje nadležni organ u skladu sa članom 171 ovog zakona.

Nadležni organ pokreće postupak na zahtjev organizacije ili udruženja korisnika.

Nadležni organ je dužan da prilikom utvrđivanja privremene tarife iz stava 1 ovog člana sagleda predloge organizacije i udruženja korisnika.

Organizacija i udruženje korisnika dužni su da navedu činjenice i pruže dokaze na kojima zasnivaju svoj zahtjev, odnosno kojima se suprotstavljaju navodima suprotne stranke.

Nadležni organ nije vezan predloženim dokazima i zahtjevima stranaka.

Privremena tarifa objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Privremena tarifa iz stava 1 ovog člana stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Organizacija je dužna da privremenu tarifu objavi na svojoj internet stranici.

Primjena privremene tarife je obavezna za sve korisnike iz određene oblasti.

Korisnici iz stava 6 ovog člana dužni su da zaključe pojedinačne ugovore sa organizacijom u skladu sa privremenom tarifom.

Privremena tarifa se primjenjuje do stupanja na snagu zajedničkog sporazuma iz člana 172 ovog zakona, odnosno do pravosnažne odluke u kolektivnom sporu o toj tarifi.

Postupak u kolektivnom sporu

Član 175

Postupak u kolektivnom sporu se pokreće tužbom koja, pored sadržine propisane zakonom kojim se uređuje parnični postupak obuhvata i naznačenje da se radi o kolektivnom sporu.

Nadležni sud u svakom trenutku može tražiti od stranaka da predlože dodatne dokaze i činjenice, izvještaje, vještačenja i sl.

U postupku o kolektivnom sporu sud nije vezan granicama tužbenog zahtjeva, pa može utvrđivati činjenice i donijeti odluku van postavljenih granica.

Odluke u kolektivnim sporovima

Član 176

U kolektivnom sporu nadležni sud odlučuje:

1) o reprezentativnosti udruženja korisnika kod zajedničkog sporazuma i njegovoj važnosti za određenog korisnika;

2) o usklađenosti privremene tarife organizacije sa ovim zakonom i njenoj primjerenoj visini;

3) o kolektivnom ostvarivanju prava na kablovsku retransmisiju, u skladu sa članom 155 tačka 1 ovog zakona, uz prethodno sproveden postupak medijacije pred tim sudom;

4) o mogućnosti i načinu ostvarivanja ograničenja prava kod tehnoloških mjera zaštite u slučajevima iz člana 186 stav 3 ovog zakona.

Postojanje kolektivnog spora nije smetnja za vođenje i okončanje individualnih sporova između organizacije i pojedinačnih korisnika o naplati dospjelih naknada.

Nadzor nad radom organizacije

Član 177

Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organizacije vrši nadležni organ.

Organizacija je dužna da, na zahtjev nadležnog organa, pruži na uvid poslovne knjige i drugu dokumentaciju organizacije.

Nadležni organ ima pravo da njegovi predstavnici prisustvuju sjednicama organa organizacije, postavljaju pitanja, traže objašnjenja i daju preporuke.

Godišnji izvještaj i revizija

Član 178

Organizacija je dužna da, najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka poslovne godine, na godišnjoj skupštini usvoji:

- 1) godišnji izvještaj, sa finansijskim izvještajima o poslovanju organizacije, koji naročito sadrži izvještaj o izvršavanju zajedničkih sporazuma sa korisnicima i izvještaj o izvršavanju ugovora sa stranim organizacijama i td.;
- 2) godišnji izvještaj nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja organizacije sa zakonom i opštim aktima;
- 3) godišnji izvještaj ovlašćenog finansijskog revizora o usklađenosti poslovanja organizacije sa zakonom i opštim aktima;
- 4) mišljenja i predloge upravnog i nadzornog odbora organizacije u vezi izvještaja iz tačke 3 ovog člana;
- 5) mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, ako su utvrđene u izvještajima nadzornog organa ili revizora;
- 6) predlog finansijskog plana organizacije za iduću poslovnu godinu.

Obaveza informisanja

Član 179

Organizacija je dužna da nadležnom organu dostavi, u roku od tri dana od dana donošenja i utvrđivanja, odnosno zaključivanja:

- 1) svoje opšte akte (statut, pravilnike itd.);
- 2) tarife sa visinama naknada po pojedinim kategorijama korisnika,
- 3) plan raspodjele sredstava od naknada prikupljenih u skladu sa ovim zakonom;
- 4) plan raspodjele sredstava za socijalne i kulturne namjene;
- 5) opšte uslove za zaključivanje ugovora sa članovima i korisnicima;
- 6) zaključene zajedničke sporazume sa udruženjima korisnika;
- 7) sporazume sa stranim organizacijama;
- 8) odluke skupštine i drugih organa organizacije;
- 9) izvještaje iz člana 178 ovog zakona;
- 10) godišnji izveštaj o raspodjeli sredstava;
- 11) odluke sudova i drugih nadležnih organa u kojima je organizacija stranka.

Organizacija je dužna da, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ o svakoj promjeni lica, ovlašćenih za zastupanje organizacije.

Organizacija je dužna da, na zahtjev nadležnog organa, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, dostavi tražene informacije i podatke iz okvira svoje djelatnosti.

Otklanjanje nepravilnosti

Član 180

Ukoliko nadležni organ utvrdi nepravilnosti u radu organizacije u rješenju će navesti utvrđene nepravilnosti, naložiti mjere i odrediti rok za njihovo otklanjanje.

Na zahtjev organizacije nadležni organ može, iz opravdanih razloga, produžiti rok iz stava 1 ovog člana.

Ako organizacija u određenom roku ne postupi po nalogu nadležnog organa, nadležni organ može naložiti skupštini organizacije razrješenje lica odgovornih za izvršenje rješenja.

Ovlašćenje za područje više država

Član 180a

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja ispunjava uslove iz čl. 180b do 180k ovog zakona može da izdaje ovlašćenje za internetska prava (u daljem tekstu: online prava) na muzičkim djelima za područje više država.

Na organizacije za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana, ne primjenjuju se odredbe člana 150 st. 2 i 3 i člana 167 ovog zakona.

U smislu stava 1 ovog člana i čl. 180b do 180k ovog zakona, ovlašćenjem se smatra neisključivo ustupanje prava korišćenja predmeta zaštite iz člana 165 stav 1 ovog zakona.

Prekršaj kolektivnog ostvarivanja prava bez dozvole

Član 200

Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako obavlja poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog, odnosno srodnih prava bez dozvole nadležnog organa (član 147 stav 5).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

Prekršaj odgovornog lica kolektivne organizacije

Član 201

Novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, ako ta organizacija:

- 1) ne ispuni svoje obaveze zaključivanja ugovora sa nosiocima prava (član 154);
- 2) ne ispuni svoje obaveze zaključivanja ugovora sa korisnicima (član 165);
- 3) ne usvoji izvještaje, stavove, mjere i predloge (člana 178 stav 1);
- 4) ne saopšti nadležnom organu sve informacije i objašnjenja iz svoje djelatnosti, za koja je tako određeno ovom zakonom ili koja traži nadležni organ (član 179 stav 1);
- 5) ne obavijesti nadležni organ o svakoj promjeni lica koja su ovlašćene za zastupanje organizacije (član 179 stav 2);
- 6) ne dostavi nadležnom organu tražene informacije i podatke (član 179 stav 3);
- 7) ne sprovede u datom roku mjere za otklanjanje nepravilnosti koje je odredio nadležni organ (član 180 stav 1).

Prekršaji obaveze informisanja

Član 202

Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) ne obavijesti kolektivnu organizaciju o svim podacima o predmetu zaštite koji su relevantni za obračun naknade prema tarifi u roku od 15 dana od dana početka korišćenja predmeta zaštite (član 168 stav 2);
 - 2) u svojstvu radiodifuzne organizacije ne dostavi kolektivnoj organizaciji propisane podatke jedanput mjesečno (član 168 stav 4);
 - 3) prilikom unošenja u evidenciju i deponovanja predmeta zaštite kod nadležnog organa da neistinite ili prikrije prave podatke (član 181 stav 5).
- Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 3 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

Odložena primjena

Član 206d

Odredbe člana 42 stav 2, člana 69a stav 5, člana 69b stav 2, člana 69d, člana 69e st. 4 i 5, člana 69f stav 4, člana 69i, člana 142 stav 2 i člana 145a st. 4, 5 i 6 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Odredbe čl. 180a do 180k ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2019. godine.